

1406.

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Službeni list CG", br. 53/11, 3/23 i 39/26), Ministarstvo energetike i rudarstva donijelo je

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA BEZBJEDNOST LIFTOVA*

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički zahtjevi za projektovanje, izradu, ugradnju i stavljanje na tržište liftova i bezbjednosnih komponenti liftova, kao i sadržina deklaracije o usaglašenosti, tehničke dokumentacije i postupci za ocjenjivanje usaglašenosti.

Primjena

Član 2

Ovaj pravilnik primjenjuje se na liftove koji se u zgradama trajno upotrebljavaju za prevoz:

- 1) lica;
- 2) lica i tereta; i
- 3) samo tereta, ako je nosač izveden tako da lice može bez poteškoća ući u lift, i ako je opremljen uređajima za upravljanje koji su smješteni u nosaču ili nadohvat ruke licu u nosaču.

Ovaj pravilnik primjenjuje se i na bezbjednosne komponente liftova iz Priloga 3 ovog pravilnika koje se upotrebljavaju u liftovima iz stava 1 ovog člana.

Izuzete od primjene

Član 3

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na:

- 1) uređaje za dizanje čija brzina nije veća od 0,15 m/s;
- 2) dizalice na gradilištu;
- 3) žičare, uključujući i uspinjače;
- 4) liftove posebno projektovane i izrađene za vojnu ili policijsku namjenu;
- 5) uređaje za dizanje iz kojih se obavlja rad;
- 6) mehanizme za dizanje u rudnicima;
- 7) uređaje za dizanje izvođača za vrijeme izvođenja scenskih predstava;
- 8) uređaje za dizanje ugrađene na prevoznim sredstvima;
- 9) uređaje za dizanje povezane sa mašinama i namijenjene isključivo za pristup radnim stanicama, radnom mjestu, uključujući mjesta održavanja i pregleda na mašinama;
- 10) vozove sa zupčanicom i zupčastom letvom;
- 11) pokretne stepenice i pokretne pješačke trake.

Ako su rizici za liftove i bezbjednosne komponente liftova utvrđeni posebnim propisom kojim je preuzet harmonizovani tehnički propis Evropske unije ovaj pravilnik se ne primjenjuje na te liftove i bezbjednosne komponente i te rizike.

Značenje izraza

Član 4

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) **lift** je uređaj za dizanje namjenjen dosezanju određenih nivoa, koje ima, koji ima nosač koje se kreće se duž krutih vođica sa nagibom pod uglom većim od 15 stepeni prema horizontali, odnosno uređaj za dizanje koji se kreće duž utvrđenog stalnog puta iako se ne kreće duž krutih vođica;

2) **nosač** je dio lifta koji služi za podizanje ili spuštanje lica ili tereta;

3) **model lift** je reprezentativni lift čija tehnička dokumentacija pokazuje način na koji će biti ispunjeni bitni bezbjednosni zahtjevi koji odgovaraju model liftu, koji je određen parametrima utvrđenim za taj model i koristi iste bezbjednosne komponente lifta;

4) **isporuka lifta na tržište** je svako stavljanje na raspolaganje bezbjednosne komponente lifta za distribuciju ili upotrebu na tržištu u okviru obavljanja privredne djelatnosti sa ili bez naknade;

5) **stavljanje lifta na tržište** je:

- prva isporuka bezbjednosne komponente lifta, ili
- isporuka lifta za upotrebu na tržištu Crne Gore u okviru privredne djelatnosti, sa plaćanjem ili bez plaćanja;

6) **instalater lifta** je fizičko ili pravno lice koje preuzima odgovornost za projektovanje, proizvodnju, ugradnju i stavljanje lifta na tržište;

7) **proizvođač** je pravno ili fizičko lice koje proizvodi bezbjednosnu komponentu lifta ali daje da se projektuje ili proizvede bezbjednosna komponenta lifta te je prodaje pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

8) **ovlašćeni zastupnik** je pravno ili fizičko lice sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koje je proizvođač ili instalater ovlastio pisanim putem da u njegovo ime obavlja obavlja određene zadatke;

9) **uvoznik** je pravno ili fizičko lice sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori koje uvozi bezbjednosne komponente lifta radi stavljanja na tržište;

10) **distributer** je pravno ili fizičko lice sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori u lancu isporuke, koje nije proizvođač ili uvoznik i koje isporučuje bezbjednosne komponente na tržište u okviru obavljanja svoje djelatnosti;

11) **privredni subjekti** su instalater, proizvođač, ovlašćeni zastupnik, uvoznik i distributer;

12) **tehnička specifikacija** je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje lift ili bezbjednosna komponenta lifta treba da zadovolji;

13) **harmonizovani standard** je harmonizovani standard kako je to definisano u zakonu kojim se uređuje standardizacija;

14) **akreditacija** je potvrđivanje od strane nacionalnog akreditacionog tijela da organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve utvrđene harmonizovanim standardima i ako je potrebno sve dodatne zahtjeve, uključujući zahtjeve utvrđene za pojedine oblasti (sektorske šeme) za vršenje specifičnih poslova ocjenjivanja usaglašenosti;

15) **ocjenjivanje usaglašenosti** je postupak kojim se utvrđuje da li lift ili bezbjednosna komponenta lifta ispunjava bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost propisane ovim pravilnikom;

16) **tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti** je pravno lice koje sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolisanje;

17) **opoziv** u pogledu lifta je mjera koja ima za cilj rastavljanje i bezbjedno odlaganje lifta, a u pogledu bezbjednosne komponente lifta, svaka mjera koja ima za cilj povraćaj bezbjednosne komponente lifta koja je već bila isporučena instalateru lifta ili krajnjem korisniku;

18) **povlačenje** je svaka mjera koja ima za cilj da spriječi da se bezbjednosna komponenta lifta u lancu isporuke isporuči na tržište,

19) **znak CE** je znak kojom instalater ili proizvođač označava da je lift ili bezbjednosna komponenta u skladu sa primjenjivim zahtjevima propisa Evropske unije kojima je predviđeno njegovo označavanje.

Bitni zahtjevi i zahtjevi za objekat

Član 5

(1) Liftovi treba da ispunjavaju bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost date u Prilogu 1 ovog pravilnika.

(2) Bezbjednosne komponente za liftove treba da ispunjavaju bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost date u Prilogu 1 ovog pravilnika i treba da obezbijede da liftovi u koje su ugrađene ispunjavaju te uslove.

(3) Lice odgovorno za radove na objektu ili građevini i instalater lifta međusobno razmjenjuju potrebne podatke i preduzimaju odgovarajuće aktivnosti da bi se objezbjedio ispravan rad i bezbjedno korišćenje lifta.

(4) Vozna okna lifta ne smiju sadržati cjevovode, žične instalacije ili uređaje, osim onih potrebnih za funkcionisanje i bezbjednost lifta.

Stavljanje lifta i bezbjednosne komponente na tržište

Član 6

(1) Liftovi mogu se staviti na tržište i pustiti u upotrebu samo ako ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, kada se ispravno ugrade, održavaju i upotrebljavaju za svoju predviđenu namjenu.

(2) Bezbjednosne komponente za liftove mogu se isporučiti na tržište i pustiti u upotrebu samo ako ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, kada se pravilno ugrade, održavaju i upotrebljavaju za svoju predviđenu namjenu.

Slobodan promet i izlaganje

Član 7

(1) Ne treba da se zabrani, ograniči ili sprječi stavljanje liftova na tržište ili njihovo stavljanje u upotrebu ili stavljanje bezbjednosnih komponenti za liftove na raspolaganje na tržištu, ako su usaglašeni sa ovim pravilnikom.

(2) Liftovi i bezbjednosne komponente liftova koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom mogu se izlagati na sajmovima, izložbama, prezentacijama i drugim manifestacijama, ako je na njih stavljen vidljiv znak da nijesu usaglašeni sa zahtjevima ovog pravilnika i da ne mogu da se isporučuju na tržište dok se se usaglase sa ovim zahtjevima.

(3) Za vrijeme izlaganja, odnosno predstavljanja liftova i bezbjednosnih komponenti liftova preduzimaju se odgovarajuće bezbjednosne mjere radi zaštite ljudi.

Pretpostavka usaglašenosti

Član 8

Pretpostavlja se da su liftovi i bezbjednosne komponente liftova usaglašeni sa bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost iz Priloga 1 ovog pravilnika, ako ispunjavaju zahtjeve crnogorskih standarda, ili njihovih djelova, kojima su prihvaćeni harmonizovani standardi, čija je lista objavljena u "Službenom listu Crne Gore".

Obaveze proizvođača

Član 9

(1) Proizvođači prilikom stavljanja bezbjednosnih komponenti liftova na tržište, treba da obezbijede da su projektovane i proizvedene u skladu sa članom 5 stav 2 ovog pravilnika.

(2) Proizvođači treba da pripreme zahtijevanu tehničku dokumentaciju i da sprovedu odgovarajući postupak ocjenjivanja usaglašenosti iz člana 1 ovog pravilnika ili obezbijede njegovo sprovođenje.

(3) Kad je postupkom ocjenjivanja usaglašenosti dokazana usaglašenost bezbjednosne komponente liftova s primjenjivim bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima, proizvođači treba da sastave deklaraciju o usaglašenosti, i obezbijede da ona bude priložena uz bezbjednosnu komponentu liftova i stave znak CE.

(4) Proizvođači treba da čuvaju tehničku dokumentaciju, deklaraciju o usaglašenosti i, po potrebi, odluku o odobrenju, deset godina od stavljanja bezbjednosne komponente liftova na tržište.

(5) Proizvođači treba da obezbijede da se sprovede postupci za očuvanje usaglašenosti serijske proizvodnje u skladu sa ovim pravilnikom, a na odgovarajući način treba da se uzmu u obzir promjene u oblikovanju ili osobinama proizvoda, promjene hamronizovanih standarda ili drugih tehničkih specifikacija sa pozivanjem na koje je bezbjednosna komponenta liftova proglašena usaglašenom.

(6) Proizvođači, kako bi zaštitili zdravlje i bezbjednost korisnika, ispituju uzorke bezbjednosnih komponenti za liftove isporučene na tržište, prate, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar neusaglašenih bezbjednosnih komponenti za liftove i njihovog opoziva i o svakom takvom praćenju obavještavaju distributere i instalatere.

(7) Proizvođači obezbjeđuju da je na bezbjednosnim komponentama za liftove koje su stavili na tržište obilježena vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava njihovu identifikaciju ili, kad to ne dozvoljava veličina ili priroda bezbjednosne komponente za liftove, da se traženi podaci daju na natpisnoj pločici iz člana 20 stav 1 ovog 9 pravilnika.

(8) Proizvođači na bezbjednosnoj komponenti za liftove treba da navedu svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovanu trgovačku oznaku i poštansku adresu za kontakt ili, ako to nije moguće, na natpisnoj pločici iz člana 20 stav 1 ovog pravilnika, a adresa na kojoj se proizvođač može kontaktirati treba da bude jedinstvena i kontaktni podaci treba da budu na crnogorskom jeziku.

(9) Proizvođači treba da obezbijede da bezbjednosnu komponentu za liftove prate uputstva iz Priloga 1 tačka 6.1. ovog pravilnika, na crnogorskom jeziku a ta uputstva treba da budu jasna, razumljiva i čitka.

(10) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga da vjeruju da bezbjednosna komponenta za liftove koju su stavili na tržište nije usaglašena sa ovim pravilnikom, treba da bez odlaganja preduzmu potrebne mjere kako bi se ta bezbjednosna komponenta za liftove usaglasila ili, po potrebi, povukla sa tržišta ili opozvala, a ako bezbjednosna komponenta za liftove predstavlja rizik, proizvođači o tome treba bez odlaganja da obavijeste organ državne uprave nadležan za tržišni nadzor (u daljem tekstu: nadležni organ nadzora), navodeći detalje, o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama.

(11) Proizvođači na obrazložen zahtjev nadležnog organa nadzora treba da dostave tom organu sve podatke i dokumentaciju na crnogorskom jeziku u papirnom ili elektronskom obliku, neophodne za dokazivanje usaglašenosti bezbjednosnih komponenti za liftove.

(12) Proizvođači na obrazložen zahtjev nadležnog organa nadzora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, sarađuju sa tim organom u svakoj radnji koja je

preduzeta radi uklanjanja rizika koje predstavljaju bezbjednosne komponente za liftove koje su oni stavili na tržište.

Ovlašćeni zastupnik

Član 10

- (1) Proizvođač ili instalater može na osnovu pisanog ovlašćenja imenovati ovlašćenog zastupnika.
- (2) Obaveze utvrđene u članu 9 stav 1, odnosno članu 13 stav 1 ovog pravilnika i obaveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz člana 9 stav 2, odnosno člana 13 stav 2 ovog pravilnika ne mogu da budu dio ovlašćenja ovlašćenog zastupnika.
- (3) Ovlašćeni zastupnik sprovodi aktivnosti utvrđene u ovlašćenju koje mu je dao proizvođač ili instalater, a tim ovlašćenjem se omogućuje ovlašćenom zastupniku da obavlja sljedeće aktivnosti:
 - 1) da čuva deklaraciju o usaglašenosti i, ako je primjenljivo, odluku o odobrenju u vezi sa sistemom kvaliteta proizvođača ili instalatera, kao i tehničku dokumentaciju koja treba da bude na raspolaganju nadležnom organu nadzora deset godina nakon što je bezbjednosna komponenta za liftove ili lift stavljen na tržište;
 - 2) da na obrazložen zahtjev nadležnog organa nadzora dostavi tom organu sve podatke i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje usaglašenosti lifta ili bezbjednosne komponente za liftove;
 - 3) da na zahtjev nadležnog organa nadzora saraduje sa njim u svakoj radnji koja se preduzima radi uklanjanja rizika koje predstavlja lift ili bezbjednosna komponenta za liftove, a koja je obuhvaćena ovlašćenjem ovlašćenog zastupnika.

Obaveze uvoznika

Član 11

- (1) Uvoznici mogu da stavljaju na tržište samo bezbjednosne komponente za liftove koje ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom.
- (2) Prije stavljanja bezbjednosne komponente za liftove na tržište, uvoznici treba da obezbijede da je proizvođač sproveo odgovarajući postupak ocjenjivanja usaglašenosti iz člana 16 ovog pravilnika.
- (3) Uvoznici treba da obezbijede da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da bezbjednosna komponenta nosi znak CE, da je uz nju priložena deklaracija o usaglašenosti i potrebni dokumenti, kao i da je proizvođač ispunio zahtjeve iz člana 9 st. 7 i 8 ovog pravilnika.
- (4) Kada uvoznik smatra ili ima razloga da vjeruje da bezbjednosna komponenta za liftove nije usaglašena sa bitnim zahtjevima iz člana 5 stav 2 ovog pravilnika, ne treba da stavi bezbjednosnu komponentu na tržište dok se ne postigne njena usaglašenost.
- (5) Kada bezbjednosna komponenta za liftove predstavlja rizik, uvoznik o tome obavještava proizvođača i nadležni organ nadzora.
- (6) Uvoznici na bezbjednosnoj komponenti treba da navedu svoj naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak i poštansku adresu na koju može biti kontaktiran, a ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u priloženoj dokumentaciji uz bezbjednosnu komponentu liftova, a ti podaci treba da budu na crnogorskom jeziku.
- (7) Uvoznici treba da obezbijede da su uz bezbjednosnu komponentu liftova priložena uputstva iz Priloga 1 tačka 6.1 ovog pravilnika, na crnogorskom jeziku.
- (8) Dok su bezbjednosne komponente liftova pod njegovom odgovornošću, uvoznici treba da obezbijede da uslovi skladištenja ili transporta bezbjednosne komponente liftova, ne ugrožavaju usaglašenost sa bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost iz člana 5 stav 2 ovog pravilnika.

(9) Uvoznici, kada smatraju da je odgovarajuće s obzirom na rizike koje predstavljaju bezbjednosne komponente liftova, a radi zaštite zdravlja i bezbjednosti korisnika, sprovode ispitivanje uzorka bezbjednosnih komponenti liftova koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, provjerava i po potrebi, vodi registar pritužbi, neusaglašenih bezbjednosnih komponenti liftova i njihovog opoziva i o tome obavještava distributere i instalatere.

(10) Uvoznici koji smatraju da bezbjednosna komponenta liftova koju su oni stavili na tržište nije usaglašena sa ovim pravilnikom, bez odlaganja preduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se ta bezbjednosna komponenta liftova usaglasila ili po potrebi povukla sa tržišta ili opozvala.

(11) Ako bezbjednosna komponenta liftova predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odlaganja treba da obavijeste nadležni organ nadzora, navodeći detalje, posebno o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama.

(12) Uvoznici tokom perioda od deset godina nakon što je bezbjednosna komponenta liftova stavljena na tržište treba da čuvaju primjerak deklaracije o usaglašenosti i, ako je primjenljivo, odluku o odobrenju na raspolaganju nadležnom organu nadzora i obezbjeđuju dostupnost tehničke dokumentacije tom organu na njegov zahtjev.

(13) Uvoznici treba da u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor tržišta, na obrazložen zahtjev nadležnog organa nadzora, dostave tom organu sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektronskom obliku potrebnu za dokazivanje usaglašenosti obezbjednosnih komponenti liftova na crnogorskom jeziku.

(14) Uvoznici, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor tržišta, treba da sarađuju sa nadležnim organom nadzora na njegov zahtjev i obavještavaju o svim preduzetim radnjama koje su sprovedene radi uklanjanja rizika koje predstavljaju bezbjednosne komponente liftova koje su oni stavili na tržište.

Obaveze distributera

Član 12

(1) Distributeri prilikom isporuke bezbednosne komponente liftova na tržište, postupaju sa dužnom pažnjom u vezi sa zahtjevima ovog pravilnika.

(2) Prije isporuke bezbjednosne komponente za liftove na tržište, distributer provjerava da li je bezbjednosna komponenta označena znakom CE, da li je uz nju priložena deklaracija o usaglašenosti, potrebna dokumentacija i uputstva u skladu sa Prilogom 1 tačka 6.1 ovog pravilnika, na crnogorskom jeziku, kao i da li su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve propisane u članu 9 st. 7 i 8, odnosno u članu 11 stav 6 ovog pravilnika.

(3) Kada distributer smatra ili ima razloga da vjeruje da bezbjednosna komponenta liftova nije usaglašena sa bitnim zahtjevima iz člana 5 stav 2 ovog pravilnika, neće staviti bezbjednosnu komponentu liftova na tržište, dok se ne sprovede postupak usaglašavanja, a ako bezbjednosna komponenta liftova predstavlja rizik, distributer o tome obavještava proizvođača ili uvoznika i nadležni organ nadzora.

(4) Distributer obezbjeđuje da, dok je bezbjednosna komponenta liftova pod njegovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost bezbjednosne komponente sa zahtjevima iz člana 5 stav 2 ovog pravilnika.

(5) Distributer koji smatra ili ima razloga da vjeruje da bezbjednosna komponenta liftova koju su isporučili na tržište nije usaglašena sa ovim pravilnikom, obezbjeđuje da se sprovode potrebne korektivne mjere kako bi se ta bezbjednosna komponenta liftova usaglasila ili prema potrebi povukla sa tržišta ili opozvala, a ako bezbjednosna komponenta lifta predstavlja rizik, distributeri o tome bez odlaganja obavještavaju nadležni organ nadzora, navodeći detalje, posebno o neusaglašenostima i o svim preduzetim korektivnim mjerama.

(6) Na obrazložen zahtjev nadležnog organa nadzora, distributeri tom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor tržišta dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti usaglašenosti bezbjednosnih komponenata liftova.

(7) Na zahtjev nadležnog organa nadzora distributeri sarađuju sa njim u vezi sa svakom radnjom preduzetom radi otklanjanja rizika koje predstavljaju bezbjednosne komponente liftova koje su oni isporučili na tržište.

Obaveze instalatera

Član 13

(1) Prilikom stavljanja liftova na tržište, instalateri obezbjeđuju da je lift projektovan, proizveden, ugrađen i ispitan u skladu sa bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima datim u Prilogu 1 ovog pravilnika.

(2) Instalateri sastavljaju tehničku dokumentaciju i sprovode odgovarajući postupak ocjenjivanja usaglašenosti iz člana 15 ovog pravilnika ili obezbjeđuju njegovo sprovođenje.

(3) Kad je usaglašenost liftova sa propisanim bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima iz člana 5 ovog pravilnika dokazana postupkom ocjenjivanja usaglašenosti člana 15 ovog pravilnika, instalater izrađuje deklaraciju o usaglašenosti, obezbjeđuje da ona bude priložena uz lift i stavlja propisani znak.

(4) Instalater čuva tehničku dokumentaciju, deklaraciju o usaglašenosti i, kada je primjenljivo u skladu sa posebnim propisom, odluku o odobrenju, deset godina nakon što je lift stavljen na tržište.

(5) Instalateri, kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizik koji predstavlja lift, a radi zaštite zdravlja i bezbjednosti korisnika, istražuju i, ako je neophodno, vode registar pritužbi i registar neusaglašenih liftova.

(6) Instalateri obezbjeđuju da je na liftovima označena vrsta, serija ili serijski broj ili drugi identifikacioni element.

(7) Instalateri navode na liftu svoje naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovanu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj mogu biti kontaktirani, a adresa na kojoj se instalater može kontaktirati treba da bude biti jedinstvena, a kontaktni podaci treba da budu na crnogorskom jeziku.

(8) Instalateri obezbjeđuju da je uz lift priloženo uputstvo iz Priloga 1 tačka 6.2 ovog pravilnika, na crnogorskom jeziku, koje treba da bude jasno, razumljivo i čitko.

(9) Instalateri koji smatraju ili imaju razloga da vjeruju da lift koji su stavili na tržište nije usaglašen sa ovim pravilnikom, bez odlaganja preduzimaju korektivne mjere neophodne da bi se taj lift usaglasio sa pravilnikom, a ako lift predstavlja rizik, instalateri o tome bez odlaganja obavještavaju nadležni organ nadzora, navodeći detalje, posebno o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama.

(10) Instalateri, na obrazložen zahtjev nadležnog organa nadzora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor tržišta dostavljaju tom organu sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektronskom obliku koji su neophodni za dokazivanje usaglašenosti liftova sa ovim pravilnikom, na crnogorskom jeziku.

(11) Na obrazložen zahtjev nadležnog organa nadzora, instalateri u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, sarađuju sa tim organom u vezi sa svakom preduzetom radnjom koja se sprovodi radi otklanjanja rizika koji predstavljaju liftovi koje su oni stavili na tržište.

Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primenjuju na uvoznike ili distributere

Član 14

Uvoznik ili distributer se smatra proizvođačem u pogledu ovog pravilnika i na njega se primjenjuju obaveze proizvođača propisane članom 9 ovog pravilnika, kada on stavlja na tržište bezbjednosnu komponentu liftova pod svojim imenom ili trgovačkim znakom, ili modifikuje bezbjednosnu komponentu koja je već stavljena na tržište, na način da može da utiče na njenu usaglašenost sa zahtjevima iz ovog pravilnika.

Identifikacija privrednih subjekata

Član 15

(1) Privredni subjekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, na zahtjev nadležnog organa nadzora daju podatke o identitetu:

- a) svakog privrednog subjekta koji im je isporučio bezbjednosnu komponentu za liftove;
- b) svakoga privrednog subjekta kojem su isporučili bezbjednosnu komponentu za liftove.

(2) Privredni subjekti treba da budu sposobni da predstave podatke navedene u stavu 1 ovog člana tokom deset godina nakon što im je isporučena bezbjednosna komponenta za liftove i tokom deset godina nakon što su oni isporučili bezbjednosnu komponentu za liftove.

Postupci ocjenjivanja usaglašenosti za bezbjednosne komponente liftova

Član 16

Na bezbjednosne komponente lifta primjenjuje se jedan od sljedećih postupaka ocjenjivanja usaglašenosti:

1) model bezbjednosne komponente lifta podvrgava se pregledu tipa iz Priloga 4, dio A ovog pravilnika i usaglašenost sa tipom obezbjeđuje se nasumičnim provjerama bezbjednosne komponente lifta na način utvrđen u Prilogu 9 ovog pravilnika;

2) model bezbjednosne komponente lifta podvrgava se pregledu tipa iz Priloga 4, dio A ovog pravilnika i usaglašenosti sa tipom, na osnovu obezbjeđenja kvaliteta proizvoda, u skladu sa Prilogom 6 ovog pravilnika;

3) usaglašenost zasnovana na potpunom obezbjeđenju kvaliteta utvrđenog u Prilogu 7 ovog pravilnika.

Postupci ocjenjivanja usaglašenosti lifta

Član 17

(1) Na lift se primjenjuje jedan od sljedećih postupaka ocjenjivanja usaglašenosti:

a) ako je projektovan i proizveden u skladu sa modelom lifta koji je bio podvrgnut pregledu tipa iz Priloga 4, dio B ovog pravilnika:

- završna provjera za liftove u skladu sa Prilogom 5 ovog pravilnika;
- usaglašenost sa tipom na osnovu obezbjeđivanja kvaliteta proizvoda za liftove u skladu sa Prilogom 10 ovog pravilnika;
- usaglašenost sa tipom na osnovu obezbjeđenja kvaliteta proizvodnje za liftove u skladu sa Prilogom 12 ovog pravilnika;

b) ako je projektovan i proizveden u skladu sa odobrenim sistemom kvaliteta, u skladu sa Prilogom 11 ovog pravilnika:

- završna kontrola za liftove u skladu sa Prilogom 5 ovog pravilnika;
- usaglašenost sa tipom na osnovu obezbjeđivanja kvaliteta proizvoda za liftove u skladu sa Prilogom 10 ovog pravilnika;

- usaglašenosti tipa na osnovu obezbeđivanja kvaliteta proizvodnje za liftove u skladu sa Prilogom 12 ovog pravilnika;

c) usaglašenost zasnovana na postupku pojedinačne verifikacije za liftove u skladu sa Prilogom 8 ovog pravilnika;

d) usaglašenost zasnovana na postupku potpunog obezbjeđenja kvaliteta i ispitivanja projektnog rješenja za liftove u skladu sa Prilogom 11 ovog pravilnika.

(2) U slučajevima iz stava 1 tač. a i b ovog člana, ako lice odgovorno za konstrukciju i proizvodnju lifta i lice odgovorna za ugrađivanje i ispitivanje lifta nijesu ista lica, prvo treba da dostavi drugom sva potrebna dokumenta i informacije kako bi lice odgovorno za ugrađivanje i ispitivanje lifta moglo da obezbjedi ispravnu i bezbjednu ugradnju i ispitivanje lifta.

(3) Dozvoljena odstupanja između modela lifta i liftova izvedenih prema tom modelu, treba da u tehničkoj dokumentaciji budu jasno navedena sa najvećim i najmanjim vrijednostima.

(4) Pomoću proračuna i/ili na osnovu konstrukcijskih nacрта dozvoljeno je prikazivati sličnost opsega opreme, radi ispunjavanja bitnih zahtjeva za zdravlje i bezbjednost iz Priloga 1 ovog pravilnika.

Deklaracija o usaglašenosti

Član 18

(1) Deklaracija o usaglašenosti potvrđuje da ispunjavanje bitnih zdravstvenih i bezbjednosnih zahtjeva propisanih u Prilogu 1 ovog pravilnika.

(2) Deklaracija o usaglašenosti ima strukturu u skladu sa obrascem iz Priloga 2 ovog pravilnika, sadrži podatke iz odgovarajućih Priloga 5 do 12 ovog pravilnika i redovno se dopunjava.

(3) Deklaracija o usaglašenosti treba da bude prevedena na crnogorski jezik.

(4) Ako je bezbjednosna komponenta ili lift predmet više od jednog crnogorskog propisa koji zahtijevaju sastavljanje deklaracije o usaglašenosti, sastavlja se jedna deklaracija o usaglašenosti u odnosu na sve takve propise, a takva deklaracija o usaglašenosti sadrži identifikaciju odgovarajućih propisa uključujući naznaku gdje su objavljeni.

(6) Sastavljanjem deklaracije o usaglašenosti, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost bezbjednosne komponente lifta, a instalater za usaglašenost lifta sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom.

Stavljanje znaka CE

Član 19

Za znak CE važe opšta načela utvrđena zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti i podzakonskim aktima donijetim za njegovo sprovođenje.

Pravila i uslovi za stavljanje znaka CE i drugih označavanja

Član 20

(1) Znak CE treba da bude postavljen na svaku kabinu lifta tako da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv i treba da bude postavljen na svaku bezbjednosnu komponentu za liftove ili, kada to nije moguće, na natpisnu pločicu koja je trajno pričvršćena na sigurnosnu komponentu za liftove.

(2) Znak CE treba da bude postavljen prije stavljanja lifta ili bezbjednosne komponente lifta na tržište.

(3) Uz znak CE na liftovima treba da se nalazi i identifikacioni broj prijavljenog tijela uključenog u bilo koji od sljedećih postupaka ocjenjivanja usaglašenosti:

a) završnu kontrolu iz Priloga 5 ovog pravilnika;

b) pojedinačnu verifikaciju iz Priloga 8 ovog pravilnika;

c) obezbjeđivanje kvaliteta iz Priloga 10, 11 ili 12 ovog pravilnika.

(4) Uz znak CE na bezbjednosnim komponentama za liftove treba da se nalazi identifikacioni broj prijavljenog tijela uključenog u bilo koji od sljedećih postupaka ocjenjivanja usaglašenosti:

a) obezbjeđivanje kvaliteta proizvoda iz Priloga 6 ovog pravilnika;

b) potpuno obezbjeđivanje kvaliteta iz Priloga 7 ovog pravilnika;

c) usaglašenost sa tipom uz nasumične kontrole za bezbjednosne komponente za liftove iz Priloga 9 ovog pravilnika.

(5) Identifikacioni broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputstvima, proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik odnosno instalater ili njegov ovlašćeni zastupnik.

(6) Poslije znaka CE i identifikacionog broja prijavljenog tijela može da slijedi bilo koji drugi znak kojim se označava poseban rizik ili upotreba.

Zahtjevi za imenovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti

Član 21

(1) Radi imenovanja tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti treba da ispunjava uslove propisane st. 2 do 21 ovog člana.

(2) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti treba da bude osnovano u skladu sa zakonom.

(3) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti treba da bude tijelo sa svojstvom treće strane, nezavisno od organizacije ili liftova ili bezbjednosnih komponentata liftova koje ono ocjenjuje.

(4) Tijelo koje je dio poslovnog udruženja ili strukovne asocijacije i predstavlja preduzeća uključena u projektovanje, proizvodnju, dobavljanje, sklapanje, upotrebu ili održavanje liftova ili bezbjednosnih komponenti liftova koje ono ocjenjuje, može se smatrati tijelom iz stava 3 ovog člana pod uslovom da dokaže svoju nezavisnost i nepostojanje bilo kakvog sukoba interesa.

(5) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za sprovođenje postupaka ocjenjivanja usaglašenosti ne treba da budu projektant, proizvođač, isporučilac, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavalac liftova ili bezbjednosnih komponenti liftova koje ono ocjenjuje, niti zastupnik neke od navedenih strana.

(6) Odredba stava 5 ovog člana ne isključuje upotrebu ocijenjenih liftova ili bezbjednosnih komponenti liftova neophodnih za rad tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ili upotrebu takvih liftova ili bezbjednosnih komponenti liftova za lične potrebe.

(7) Odredba stava 5 ovoga člana ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih podataka između proizvođača ili instalatera i tijela za ocjenjivanje usaglašenosti.

(8) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje odgovorno za sprovođenje ocjenjivanja usaglašenosti ne smiju biti direktno uključeni u projektovanje, proizvodnju ili izradu, prodaju, ugradnju, upotrebu ili održavanje tih liftova ili bezbjednosnih komponentata liftova, niti smiju zastupati strane uključene u navedene aktivnosti.

(9) Lica iz stava 8 ovog člana ne smiju učestvovati u bilo kojoj aktivnosti koja može biti u sukobu s njihovom nezavinošću, prosuđivanjem ili integritetom u odnosu na poslove ocjenjivanja usaglašenosti za koje su ta tijela imenovana.

(10) Odredba stava 9 ovog člana se posebno odnosi na konsultantske usluge.

(11) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti treba da obezbjedi da aktivnosti njihovih ogranaka ili podizvođača ne utiču na povjerljivost, objektivnosti ili nepristranost njihovih poslova ocjenjivanja usaglašenosti.

(12) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti i njegovo osoblje treba da sprovodi poslove ocjenjivanja usaglašenosti s najvišim stepenom profesionalnog integriteta i zahtijevane tehničke stručnosti u određenoj oblasti i ne smiju biti pod bilo kakvim pritiskom ili podsticajem, posebno finansijskim, koji

bi mogao da utiče na njihovo rasuđivanje ili na rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti, posebno od strane lica ili grupa koje imaju interes za rezultate tih aktivnosti.

(13) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti treba da bude sposobno da izvršava sve zadatke ocjenjivanja usaglašenosti koji su mu dodijeljeni u Prilozima 4 do 12 ovog pravilnika za koje je imenovano, bez obzira na to je li je te poslove sprovedo ono samo ili drugo tijelo kome je ono poverilo da u njegovo ime ili pod njegovom odgovornošću sprovede određene aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti.

(14) U svakom trenutku, za svaki postupak ocjenjivanja usaglašenosti i za svaku kategoriju liftova ili bezbjednosnih komponenti liftova za koji je imenovano, tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti treba da ima na raspolaganju neophodno:

- a) osoblje s tehničkim znanjem te dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje zadataka ocjenjivanja usaglašenosti;
- b) opise procedura prema kojima sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti, koje obezbjeđuju transparentnost i mogućnost ponavljanja tih procedura, a imenovano tijelo ima definisane odgovarajuće politike i procedure kojima se omogućava odvajanje zadataka koje ono obavlja kao imenovano tijelo od ostalih aktivnosti;
- c) procedure za obavljanje aktivnosti kojima se uzima u obzir veličina preduzeća, oblasti u kojoj ono posluje, njegovu strukturu, stepen složenosti tehnologije konkretnog proizvoda i masovni ili serijski karakter proizvodnog procesa.

(15) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti treba da ima sredstva za rad neophodna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja usaglašenosti na odgovarajući način, kao i pristup svoj potrebnj opremi ili objektima.

(16) Osoblje odgovorno za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti treba da ima sljedeće:

- a) solidnu tehničku i stručnu osposobljenost kojom su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti za koje je tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti imenovano;
- b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja sprovodi i odgovarajuću nadležnost za sprovođenje tih ocjenjivanja;
- c) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zdravstvenih i bezbjednosnih zahtjeva iz Priloga 1 ovog pravilnika, harmonizovanih standarda i odgovarajućih odredaba harmonizovanog zakonodavstva EU, kao i odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva;
- d) sposobnost potrebnu za izradu sertifikata, evidencija i izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanja sprovedena.

(17) Nepristrasnost tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, njegovog najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za obavljanje zadataka ocjenjivanja usaglašenosti treba da bude zagantovana.

(18) Naknada najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za obavljanje zadataka ocjenjivanja usaglašenosti zaposlenih u tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti ne treba da zavisi od broja sprovedenih ocjenjivanja ili od rezultata tih ocjenjivanja.

(19) Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti treba da imaju osiguranje od odgovornosti, osim ako Crna Gora ne preuzme odgovornost u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili je sama država direktno odgovorna za sprovođenje ocjenjivanja usaglašenosti.

(20) Osoblje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti treba da poštuje poslovnu tajnu u pogledu svih informacija dobijenih prilikom obavljanja svojih zadataka u skladu sa Prilozima 4 do 12 ovog pravilnika ili bilo koje odredbe nacionalnog zakonodavstva koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim u odnosu na nadležne organe države članice u kojoj su njegove aktivnosti sprovedene i vlasnička prava treba da budu zaštićena.

(21) Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti učestvuju u odgovarajućim aktivnostima standardizacije ili obezbjeđuju da je njihovo osoblje odgovorno za obavljanje zadataka ocjenjivanja usaglašenosti

obavješteno o tim aktivnostima, kao i u aktivnostima odgovarajuće Koordinacione grupe imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti kojom koordinira Evropska komisija i primjenjuju kao opšte smjernice administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada koordinacione grupe imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti čiju koordinaciju i saradnju obezbjeđuje Evropska komisija.

(22) U slučaju ograničavanja, suspenzije ili povlačenja imenovanja, ili kada je imenovano tijelo prestalo da obavlja svoju djelatnost, organ državne uprave nadležan za poslove energetike (u daljem tekstu: ministarstvo) preuzima odgovarajuće korake kako bi objezbjedilo da predmete tog tijela obrađuje drugo imenovano tijelo ili da se ti predmeti čuvaju radi dostupnosti organu nadležnom za imenovanje i organima nadležnim za nadzor tržišta, na zahtjev tih organa.

(23) Imenovano tijelo je dužno da obezbjedi da postoji procedura za žalbe na njegove odluke.

Pretpostavka ispunjavanja zahtjeva za tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti

Član 22

Ako tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti dokaže usaglašenost sa kriterijumima utvrđenim u crnogorskim standardima kojima se prihvataju harmonizovani standardi ili njihovi djelovi, smatraće se da ono ispunjava zahtjeve propisane u članu 21 ovog pravilnika, u obimu kojim važeći harmonizovani standardi obuhvataju te zahtjeve.

Ogranci imenovanih tijela i podugovaranje

Član 23

(1) Kada imenovano tijelo podugovori određene zadatke vezane za ocjenjivanje usaglašenosti ili angažuje ogranak, treba da obezbjedi da podizvođač ili ogranak ispunjavaju zahtjeve propisane u članu 21 ovog pravilnika i o tome obavjesti ministarstvo.

(2) Imenovano tijelo snosi punu odgovornost za zadatke koje obavljaju podizvođači ili ogranci iz stava 1 ovog člana, nezavisno od njihovog sjedišta.

(3) Aktivnosti mogu biti podugovorene ili obavljane od strane organaka iz stava 1 ovog člana, samo uz saglasnost podnosioca zahtjeva za ocjenjivanje usaglašenosti.

(4) Imenovana tijela treba da čuvaju odgovarajuću dokumentaciju koja se odnosi na ocjenu kvalifikacija podizvođača ili ogranka iz stava 1 ovog člana, kao i na poslove koje su oni obavili u skladu sa Prilozima 4 do 12 ovog pravilnika, radi dostupnosti organu nadležnom za imenovanje.

Zahtjev za imenovanje

Član 24

(1) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti uz zahtjev za imenovanje prilaže opis poslova ocjenjivanja usaglašenosti, postupak ili postupke za ocjenjivanje usaglašenosti, liftove ili bezbjednosne komponente liftova za koje se vrši ocjenjivanje usaglašenosti, kao i sertifikat o akreditaciji izdat od strane organa uprave nadležnog za poslove akreditacije, ukoliko takav postoji, kojim se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava zahtjeve propisane u članu 21 ovog pravilnika.

(2) Ako tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ne može da obezbjedi sertifikat o akreditaciji, ono treba da da ministarstvu dostavi svu dokaznu dokumentaciju neophodnu za provjeru, priznavanje i redovan nadzor nad njegovom usaglašenošću sa zahtjevima propisanim u članu 21 ovog pravilnika.

(3) Ako se ocjenjivanje i nadzor nad imenovanim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti povjeri organu uprave nadležnom za poslove akreditacije, ministarstvo snosi punu odgovornost za te zadatke koje obavlja organ uprave nadležan za poslove akreditacije.

Sprovođenje obaveza imenovanih tijela

Član 25

(1) Imenovana tijela sprovode ocjenjivanje usaglašenosti u skladu sa postupcima ocjenjivanja usaglašenosti propisanim u čl. 16 i 17 ovog pravilnika.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti sprovodi se na odgovarajući način da se izbjegne nepotrebno opterećenje privrednih subjekata.

(3) Imenovana tijela obavljaju svoje aktivnosti, vodeći računa o veličini preduzeća, oblasti u kojoj ono posluje, njegovoj strukturi, stepenu složenosti tehnologije predmetnog lifta ili bezbjednosnih komponenata liftova i masovnom ili serijskom karakteru proizvodnog procesa, a prilikom ocjenjivanja usaglašenosti, tijela ipak poštuju stepen strogosti i nivo zaštite potrebne za usaglašenost liftova ili bezbjednosnih komponenata liftova sa ovim pravilnikom.

(4) Ako imenovano tijelo utvrdi da bitni zdravstveni i bezbjednosni zahtjevi ovog pravilnika ili odgovarajućih harmonizovanih standarda ili drugih tehničkih specifikacija nisu ispunjeni od strane instalatera ili proizvođača, to tijelo će od instalatera ili proizvođača zahtijevati da preduzmu odgovarajuće korektivne mjere i neće izdati sertifikat.

(5) Ako tokom procesa nadzora usaglašenosti, nakon izdavanja sertifikata ili odluke o odobrenju, kada je to primjenljivo, imenovano tijelo utvrdi da lift ili bezbjednosna komponenta za liftove više nije usaglašen, zahtijevaće od instalatera ili proizvođača da preduzmu odgovarajuće korektivne mjere i suspendovaće ili povući sertifikat ili odluku o odobrenju ako je to neophodno.

(6) Ako korektivne mjere nisu preduzete ili nemaju odgovarajući efekat, imenovano tijelo može da ograniči, suspenduje ili povuče sertifikat, kada je to primjenljivo.

Obaveza obavještavanja za imenovana tijela

Član 26

(1) Imenovana tijela obavještavaju ministarstvo o sljedećem:

- 1) odbijanju izdavanja, ograničenju, suspenziji ili povlačenju sertifikata ili odluke o odobrenju;
- 2) svim okolnostima koje utiču na obim ili uslove za imenovanje;
- 3) zahtjevu za dostavu podataka koji su primili od nadležnog organa nadzora, a koji se odnose na aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti;

4) na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja usaglašenosti u okviru njihovog obima imenovanja i svim drugim sprovedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranje.

(2) Imenovana tijela obezbjeđuju drugim tijelima imenovanim u skladu s ovim pravilnikom, a koja sprovode slične aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti koje obuhvataju istu vrstu liftova ili iste bezbjednosne komponente liftova, odgovarajuće podatke po pitanju negativnih rezultata ocjenjivanja usaglašenosti, a na zahtjev i pozitivnih rezultata.

Tržišni nadzor za liftove i bezbjednosne komponente liftova

Član 27

Tržišni nadzor nad stavljanjem na tržište i u upotrebu liftova i bezbjednosnih komponenata za liftove, sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu i zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.

**Postupak sa liftovima ili bezbjednosnim komponentama za liftove
koji predstavljaju rizik na nacionalnom nivou**

Član 28

(1) Ako nadležni organ nadzora ima dovoljno razloga da vjeruje da lift ili bezbjednosna komponenta za lift obuhvaćeni ovim pravilnikom predstavljaju rizik za zdravlje ili bezbjednost ljudi ili, kada je odgovarajuće, bezbjednost imovine, taj organ tada sprovodi postupak ocjene u cilju potvrđivanja da predmetni lift ili bezbjednosna komponenta za lift ispunjava sve relevantne zahtjeve iz ovog pravilnika, a odgovarajući privredni subjekti kada je neophodno sarađuju sa nadležnim organom za nadzor u tu svrhu.

(2) Ako tokom sprovođenja postupka ocjene iz stava 1 ovog člana nadležni organ nadzora ustanovi da lift nije u skladu sa zahtjevima ovog pravilnika, taj organ će bez odlaganja zahtijevati da instalater sprovede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi lift uskladio s tim zahtjevima u razumnom roku koji organ može da propiše i koji je primjeren vrsti rizika.

(3) Ako tokom sprovođenja postupka ocjene iz stava 1 ovog člana nadležni organ nadzora ustanovi da bezbjednosna komponenta za liftove nije u skladu sa zahtjevima ovog pravilnika, taj organ će u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu, bez odlaganja zahtijevati da predmetni privredni subjekt sprovede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi bezbjednosnu komponentu za liftove usaglasio sa tim zahtjevima, povukao bezbjednosnu komponentu za liftove s tržišta ili je opozvao u razumnom roku koji organ može da propiše i koji je primjeren vrsti rizika.

(4) Nadležni organ nadzora u slučaju iz stava 2 ovog člana obavještava odgovarajuće imenovano tijelo.

(5) Na mjere iz st. 2 i 3 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

(6) Ako organi nadležni za nadzor smatraju da se neusaglašenost ne odnosi samo na područje Crne Gore, o rezultatima ocjene i mjerama koje su oni naložili privrednim subjektima obavještavaju Evropsku komisiju i države članice.

(7) Privredni subjekt objezbjeduje sprovođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u vezi svih liftova i bezbjednosnih komponenti za liftove koje je stavio na tržište ili isporučio na tržište Crne Gore.

(8) Ako instalater ne sprovede odgovarajuće korektivne radnje u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ nadzora preduzima sve odgovarajuće privremene mjere kako bi ograničio ili zabranio stavljanje predmetnog lifta na tržište ili njegovu upotrebu, ili kako bi ga opozvao.

(9) Ako odgovarajući privredni subjekt ne sprovede odgovarajuće korektivne radnje u roku iz stava 3 ovog člana, nadležni organ za tržišni nadzor preduzima sve odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranio ili ograničio isporuku bezbjednosne komponente za liftove na svom tržištu, povukao bezbjednosnu komponentu za liftove sa tržišta ili je opozvao.

(10) Nadležni organ za tržišni nadzor bez odlaganja obavještava Evropsku komisiju i druge države članice o tim mjerama.

(11) Podaci iz stava 10 ovog člana uključuju sve dostupne detalje, posebno one neophodne za identifikaciju lifta ili bezbjednosnih komponenti za liftove koji nisu usklađeni, njihovo porijeklo, vrstu navodne neusaglašenosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje preduzetih nacionalnih mjera te argumente odgovarajućih privrednih subjekata, a nadležni organ za tržišni nadzor posebno navodi da li je neusaglašenost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

- a) liftovi ili bezbjednosne komponente za liftove ne ispunjavaju bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve iz ovog pravilnika; ili
- b) nedostataka u harmonizovanim standardima iz člana 8 u vezi s pretpostavkom usaglašenosti.

(12) Ako neka država članica ili Evropska komisija u roku od tri mjeseca nakon prijema informacija iz stava 10 ovog člana ne podnese prigovor na privremenu mjeru koju preduzima nadležni organ nadzora, mjera se smatra opravdanom.

Usaglašeni liftovi ili bezbjednosne komponente za liftove koji predstavljaju rizik

Član 29

(1) Ako, nakon sprovedenog postupka ocjene iz člana 28 stav 1 ovog pravilnika, nadležni organ nadzora nakon sprovedenog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu ustanovi da lift, iako je usaglašen sa ovim pravilnikom, predstavlja rizik za zdravlje i bezbjednost ljudi i ako je potrebno, bezbjednost imovine, taj organ će od instalatera zahtijevati preduzimanje odgovarajuće mjere kako bi se obezbjedilo da taj lift više ne predstavlja rizik ili da opozove lift ili ograniči ili zabrani njegovu upotrebu u razumnom roku koji organ može propisati i koji je primjeren vrsti rizika.

(2) Ako, nadležni organ nadzora nakon sprovedenog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu ustanovi da bezbjednosna komponenta za liftove, iako je usaglašena sa ovim pravilnikom, predstavlja rizik za zdravlje ili bezbjednost ljudi, i kada je odgovarajuće, bezbjednost imovine, taj organ će od relevantnog privrednog subjekta zahtijevati preduzimanje odgovarajuće mjere kako bi se obezbjedilo da ta bezbjednosna komponenta za liftove prilikom stavljanja na tržište više ne predstavlja rizik, da je povuče s tržišta ili opozove u razumnom roku koji može da propiše i koji je primjeren vrsti rizika.

(3) Privredni subjekt obezbjeđuje sprovođenje korektivnih radnji u pogledu svih liftova ili bezbjednosnih komponenti za liftove koje je stavio na tržište ili isporučio na tržište Crne Gore.

(4) Nadležni organ nadzora o tome odmah obavještava Evropsku komisiju i ostale države članice, a navedeni podaci uključuju sve dostupne detalje, posebno one nužne za identifikaciju predmetnih liftova ili bezbjednosnih komponenti za liftove, porijeklo i lanac isporuke tih liftova ili bezbjednosnih komponenti za liftove, vrstu rizika te vrstu i trajanje preduzetih nacionalnih mjera.

Formalna neusaglašenost

Član 30

(1) Ako nadležni organ nadzora utvrdi jedan od sljedećih nalaza, zahtijevaće od odgovarajućeg privrednog subjekta da ukloni predmetnu neusaglašenost:

- 1) znak usaglašenosti nije postavljen u skladu sa članom 20 ovog pravilnika;
- 2) znak usaglašenosti nije postavljen;
- 3) identifikacioni broj imenovanog tijela nije postavljen u skladu sa članom 20 ovog pravilnika, ili nije postavljen, a zahtjeva se članom 20 ovog pravilnika;
- 4) deklaracija o usaglašenosti nije izrađena;
- 5) deklaracija o usaglašenosti nije pravilno sastavljena;
- 6) tehnička dokumentacija navedena u Prilogu 4, Dio A i B, i Prilozima 7, 8 i 11 ovog pravilnika nije dostupna ili nije potpuna;
- 7) ime, registrovano trgovačko ime ili registrovana robna marka ili adresa instalatera, proizvođača ili uvoznika nisu naznačeni u skladu sa članom 13 stav 7, članom 9 stav 8 ili članom 11 stav 6 ovog pravilnika;
- 8) informacije koje omogućavaju identifikaciju lifta ili bezbjednosne komponente za liftove nisu naznačene u skladu sa članom 13 stav 6 ili članom 9 stav 7 ovog pravilnika;
- 9) uz lift ili bezbjednosnu komponentu za liftove nisu priloženi dokumenti navedeni u članu 13 stav 8 ili članu 9 stav 9 ovog pravilnika, ili ti dokumenti nisu u skladu sa važećim zahtjevima.

(2) Ukoliko neusaglašenost iz stava 1 ovog člana i dalje postoji, preduzimaju se mjere u skladu sa

zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu i tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti, kako bi se ograničila ili zabranila upotreba lifta ili kako bi se povukao sa tržišta, ili da ograniči ili zabrani isporuka bezbjednosne komponente za liftove na tržište, odnosno da obezbjedi da se ona opozove ili povuče sa tržišta.

(3) Primjena ovog člana ne isključuje primjenu člana 28 ovog pravilnika.

Odložena primjena

Član 31

Odredbe člana 11 stav 3 ,člana 12 stav 1 koji se odnose na provjeru da li bezbjednosna komponenta sadrži znak CE, čl. 13, 19, 20 i 21, člana 28 st. 6 i 10, kao i Prilozi 4 do 12 ovog pravilnika primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Značenje termina u prelaznom periodu

Član 32

(1) Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno u skladu sa odredbama međunarodnog sporazuma kojim Crna Gora pristupa Evropskoj uniji:

- 1) Izraz "Deklaracija o usaglašenosti" mijenja se u izraz "EU deklaracija o usaglašenosti";
- 2) Izraz "Pregled tipa" mijenja se u izraz "EU pregled tipa";
- 3) Riječi iz člana 4 stav 1 tačka 13): „definisano u zakonu kojim se uređuje standardizacija“ mijenjaju se u: „definisano u tački (c) tačke 1 člana 2. Uredbe (EU) br. 1025/2012“;
- 4) Riječi iz člana 4 stav 1 tačka 14): „definisano u zakonu kojim se uređuje akreditacija“ mijenjaju se u: „definisano u tački 10 člana 2. Uredbe (EZ) br. 765/2008“;
- 5) Riječi iz člana 19: „u zakonu kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti i podzakonskim aktima donetim za njegovo sprovođenje.“ mijenjaju se u: „u članu 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008“;
- 6) Izraz: „sertifikat o pregledu tipa“ u priložima i u ovom pravilniku mijenja se u izraz: „EU sertifikat o pregledu tipa“;
- 7) izraz: „imenovano tijelo“ mijenja se u: „prijavljeno telo“, a izraz: “imenovanje“ mijenja se u: „prijavljivanje“.

(2) Od dana pristupanja Evropskoj uniji, u smislu ovog pravilnika, tržište Crne Gore smatraće se tržištem Evropske unije, a ovlašćenim zastupnikom, uvoznikom, odnosno distributerom smatraće se pravno, odnosno fizičko lice koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Evropskoj uniji.

Prilozi

Član 33

Prilozi 1 do 12 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Prestanak važenja

Član 34

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim zahtjevima za bezbjednost liftova* ("Službeni list CG", broj 74/17).

Stupanje na snagu

Član 35

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

* U ovaj pravilnik prenijeta je Direktiva 2014/33/EU o Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. februara 2014. godine

Broj: 03-302/26-2032/2

Podgorica, 18. maja 2026. godine

Ministar,
mr **Admir Šahmanović**, s.r.

BITNI ZDRAVSTVENI I BEZBJEDNOSNI ZAHTJEVI UVODNE NAPOMENE

1. Obaveze koje se odnose na bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve primjenjuju se samo ako postoji odgovarajući rizik za lift ili bezbjednosnu komponentu lifta kada se upotrebljavaju u uslovima koje je predvidio instalater ili proizvođač.
2. Bitni zdravstveni i bezbjednosni zahtjevi sadržani u ovom pravilniku su obavezujući. Liftovi ili bezbjednosne komponente liftova treba da budu u najvećoj mogućoj mjeri projektovani i izrađeni u skladu sa zahtjevima.
3. Proizvođač i instalater treba da urade procjenu rizika kako bi definisali sve rizike koji se odnose na njihove proizvode. Na osnovu definisanih rizika proizvođač i instalater će projektovati i izrađivati proizvode.

1. Opšte

1.1. Primjena Pravilnika kojim je preuzeta Direktive 2006/42/EZ

Tamo gde postoji relevantni rizik i nije obrađen ovim Prilogom, primenjuju se osnovni zahtevi za zdravlje i bezbednost iz Priloga I Pravilnika kojim je preuzeta Direktiva 2006/42/EZ Evropskog parlamenta i Saveta (1). Osnovni zahtevi za zdravlje i bezbednost iz tačke 1.1.2 Priloga I Pravilnika kojim je preuzeta Direktiva 2006/42/EZ primenjuju se u svakom slučaju.

1.2. Nosač

Nosač svakog lifta treba da bude kabina. Kabina treba da bude projektovana i izrađena tako da ima prostor i čvrstoću koja odgovara maksimalnom broju osoba i nominalnoj nosivosti lifta kako je to predvidio instalater.

U slučaju liftova koji su namijenjeni prevozu osoba, kada to dimenzije dopuštaju, kabina treba da bude projektovana i izrađena na način da njene strukturne karakteristike ne remete i ne sprječavaju pristup i korišćenje osobama sa invaliditetom i da omogući odgovarajuća prilagođavanja kako bi se takvim osobama omogućila upotreba lifta.

1.3. Noseći i potporni elementi

Noseći i/ili potporni elementi kabine, njeni dodaci i svi krajnji djelovi treba da budu izabrani i projektovani na način kojim će osigurati odgovarajući nivo ukupne sigurnosti kako bi rizik od padanja kabine bio minimalan, uzimajući u obzir uslove upotrebe, upotrijebu tih materijala i uslove proizvodnje. Ako se za noseće elemente kabine koriste užad i lanci, treba da postoje najmanje dva zasebna užeta ili dva zasebna lanca, svaki sa svojim sistemom vješanja. Užad i lanci ne smiju imati užne spojnice ili stezaljke za uža, osim gdje je to potrebno za pričvršćivanje i formiranje petlje.

1.4. Kontrola nosivosti (uključujući i prekomjernu brzinu)

1.4.1. Liftovi treba da budu projektovani, izrađeni i ugrađeni na način da spriječe normalno pokretanje, ako je premašena nominalna nosivost.

1.4.2. Liftovi treba da budu opremljeni graničnikom brzine. Ovi uslovi se ne odnose na liftove u kojima je pogonski mehanizam projektovan na način da spreči prekomjernu brzinu.

- 1.4.3. Brzi liftovi treba da budu opremljeni uređajima koji stalno kontrolišu i ograničavaju brzinu.
- 1.4.4. Liftovi sa tarnim remenicama treba da budu projektovani tako da obezbijede stabilnost vučnih užadi na remenici.

1.5. Pogonski mehanizmi

- 1.5.1. Svi pojedinačni liftovi treba da imaju svoje sopstvene pogonske mehanizme. Ovaj uslov ne odnosi se na liftove u kojima su protuutezi zamijenjeni drugom kabinom.
- 1.5.2. Instalater treba da obezbijedi da pristup pogonskom mehanizmu lifta i Uređajima povezanim sa liftom nije dostupan, osim pri održavanju i u slučajevima opasnosti.

1.6. Upravljanje

- 1.6.1. Upravljački Uređaji, namijenjeni upotrebi osobama sa invaliditetom koje nijesu u pratnji drugih osoba, treba da budu odgovarajuće projektovani i smješteni.
- 1.6.2. Funkcije upravljačkih Uređaja treba da budu jasno naznačene.
- 1.6.3. Pozivni krugovi grupe liftova mogu biti grupni ili međusobno povezani.
- 1.6.4. Električna oprema treba da bude ugrađena i spojena tako:
- (a) da ne može doći ni do kakve zamjene sa strujnim krugovima koji nemaju direktne veze sa liftom;
 - (b) da se napajanje električnom energijom može isključiti pod opterećenjem;
 - (c) da su pokreti lifta zavisni od električnih bezbjednosnih Uređaja u odvojenim električnim bezbjednosnim krugovima;
 - (d) da greške u električnoj instalaciji ne uzrokuju opasne situacije.

2. Rizici za osobe koje nijesu u kabini lifta

- 2.1. Lift treba da bude projektovan i izrađen na način da je vozno okno po kojem se kabina kreće nedostupno, osim za održavanje ili u slučaju opasnosti. Prije nego što osoba uđe u vozno okno treba da se onemogući normalna upotreba lifta.
- 2.2. Lift treba da bude projektovan i izrađen na način da se spriječi opasnost od povreda kada je kabina u jednom od svojih krajnjih položaja. Cilj se postiže pomoću bezbjednosnog prostora ili zaklona iza krajnjih položaja kabine. U posebnim slučajevima, kada se državama članicama daje mogućnost prethodnog odobrenja, posebno u postojećim građevinama gdje je nemoguće ispuniti ovaj uslov, mogu se dopustiti i drugi odgovarajući načini kako bi se izbjegla ova opasnost.
- 2.3. Stanice na ulasku i izlasku iz kabine treba da budu opremljene vratima voznog okna odgovarajuće mehaničke otpornosti za predviđene uslove upotrebe. Zabrava treba kod normalnog djelovanja da spriječi:
- (a) početno pokretanje kabine, bilo ono namjerno aktivirano ili ne, osim ako sva vrata voznog okna nijesu zatvorena i zabravljena;
 - (b) otvaranje vrata voznog okna dok se kabina još uvijek kreće i dok je izvan propisane zone pristajanja.
- Dopuštaju se svi pokreti kod pristajanja sa otvorenim vratima u posebno određenim zonama i pod uslovom da se kontroliše brzina pristajanja.

3. Rizici za osobe u kabini lifta

- 3.1. Kabine liftova treba da budu potpuno ograđene zidovima po cijeloj dužini, uključujući odgovarajuće podove i stropove, osim ventilacionih otvora i treba da imaju vrata po cijeloj dužini. Vrata treba da budu projektovana i ugrađena na način da se kabina ne može pokretati, osim kod

pristajanja iz trećeg podstava tačke 2.3. ovog priloga, ako vrata nijesu zatvorena, a da dođe do zaustavljanja lifta ako su vrata otvorena. Vrata kabine treba da ostanu zatvorena i zabravljena ako se lift zaustavi između dva nivoa gdje postoji opasnost padanja lica između kabine i okna lifta ili ako nema okna.

3.2. U slučaju prekida električnog napajanja ili kvara na komponentama, lift treba da bude treba da ima Uređaje koji sprječavaju slobodni pad kabine ili nekontrolisano kretanje kabine prema gore.

Uređaj koji sprječava slobodni pad kabine treba da bude nezavisan od nosećih elemenata kabine. Takav uređaj treba da zaustavi kabinu dok je pod nominalnim opterećenjem i pri maksimalnoj brzini koju je predvidio instalater. Svako zaustavljanje pod uticajem ovog Uređaja ne treba da ima za posledicu usporavanje štetno za osobe, bez obzira na uslove opterećenja.

3.3. Odbojnici treba da budu ugrađeni između dna okna i poda kabine. U ovom slučaju, bezbjednosni prostor iz tačke 2.2. ovog priloga treba da se mjeri sa potpuno sabijenim odbojnicima. Ovi uslovi ne odnose se na liftove u kojima kabina ne može ući u bezbjednosni prostor iz tačke 2.2. ovog priloga ako je tako projektovan pogonski sastav.

3.4. Liftovi treba da budu projektovani i izrađeni na način da se spriječi pokretanje, ako Uređaj iz tačke 3.2. ovog priloga nije u radnom položaju.

4. Ostali rizici

4.1. Vrata voznog okna i vrata kabine, pojedinačno ili zajedno, ako su pokretana motorom, treba da budu opremljena Uređajem koji sprječava rizik od ranjavanja dok su u pokretu.

4.2. Vrata voznog okna, ako su dio zaštite građevine od požara, uključujući ona sa staklenim dijelovima, treba da bude primjereno otporna na požar, u smislu svoje cjelovitosti i svojih osobina koja se tiču izolacije (zadržavanje plamena) i prenosa toplote (toplotna zračenja).

4.3. Protuutezi treba da budu ugrađeni tako da se izbjegne rizik sudara sa kabinom ili padanja na kabinu.

4.4. Liftovi treba da imaju opremu koja omogućava da se osobe koji se nalaze u kabini za vrijeme zastoja lifta oslobode i evakušu.

4.5. Kabina treba da bude opremljena dvosmjernim Uređajem za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom.

4.6. Liftovi treba da budu projektovani i izrađeni na način da u slučaju kada temperatura u mašini lifta premaši maksimalnu temperaturu koju je predvidio instalater, lift može završiti vožnju koja je u toku, ali i odbiti prihvatanje nove naredbe.

4.7. Kabina treba da bude projektovana i izrađena da obezbijedi dovoljnu ventilaciju za osobe u kabini, čak i u slučaju dužeg zastoja.

4.8. Kabina treba da bude na odgovarajući način osvijetljena kada se lift koristi ili kada su vrata otvorena, a treba da postoji i osvijetljenje u slučaju opasnosti.

4.9. Uređaji za komunikaciju iz tačke 4.5. i osvijetljenje u slučaju opasnosti iz tačke 4.8. ovog priloga treba da budu projektovani i konstruisani da funkcionišu i bez normalnog električnog napajanja. Njihovo djelovanje treba da traje dovoljno dugo da omogući normalan tok spasilačkog postupka.

4.10. Upravljajući strujni krugovi liftova, koji se mogu koristiti i za vrijeme požara, treba da budu projektovani i izrađeni da mogu spriječiti lift da se zaustavi na određenim nivoima, kako bi se omogućilo spasilačkim službama prioritarno upravljanje liftom.

5. Označavanje

5.1. Pored minimalnih uslova koje treba da ispunjavaju uređaji svaka kabina treba da ima lako vidljivu natpisnu ploču koja jasno pokazuje nominalnu nosivost u kilogramima i maksimalan broj putnika koje lift može nositi.

5.2. Ako je lift projektovan tako da osobe zbog zastoja mogu izaći bez pomoći spolja, uputstva za to treba da budu jasna i vidljiva u kabini.

6. Uputstva

6.1. Bezbednosne komponente za liftove iz Priloga 3 ovog pravilnika treba da budu propraćene uputstvima da se efikasno i bez opasnosti može sprovesti sljedeće:

- a) sastavljanje;
- b) povezivanje;
- c) podešavanje i
- d) održavanje.

6.2. Svaki lift treba da bude propraćen sa uputstvima. Uputstva za upotrebu sadrže najmanje sledeća dokumenta:

- (a) uputstva koja sadrže nacрте i d j agrame potrebne kod normalne upotrebe i kod održavanja, inspekc je, popravki, redovnih pregleda i postupaka spašavanja navedenih u tački 4.4. ovog priloga;
- (b) knjigu održavanja lifta u koju se upisuju podaci o popravkama i prema potrebi, redovnim pregledima.

A. SADRŽAJ DEKLARACIJE O USAGLAŠENOSTI ZA BEZBJEDNOSNE KOMPONENTE ZA LIFTOVE

deklaracija o usaglašenosti za bezbjednosne komponente za liftove sadrži sljedeće podatke:

- a) poslovno ime i adresu proizvođača;
- b) prema potrebi, poslovno ime i adresu ovlaštenog zastupnika;
- c) opis bezbjednosne komponente za liftove, pojedinosti o tipu ili seriji i serijski broj (ako postoji), a može uključivati sliku, ako je to potrebno za identifikaciju bezbjednosne komponente za liftove;
- d) bezbjednosne funkcije, bezbjednosne komponente za liftove, ako to nije vidljivo iz opisa;
- e) godinu proizvodnje bezbjednosne komponente za liftove;
- f) sve odredbe kojima bezbjednosna komponenta za liftove zadovoljava;
- g) deklaraciju da je bezbjednosna komponenta za liftove u skladu sa mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;
- h) kada je to primjereno, upućivanja na primijenjene standarde ;
- i) kada je to primjereno, ime, adresu i identifikacioni broj prijavljenog tijela koje je sprovelo pregled tipa bezbjednosnih komponenti za liftove, utvrđeno u Prilogu 4 dijelu A i Prilogu 6 i upućivanje na sertifikat o pregledu tipa koji je izdalo prijavljeno tijelo;
- j) kada je to primjereno, naziv, adresu i identifikacioni broj prijavljenog tijela koje je sprovelo postupak ocjenjivanja usaglašenosti, sa tipom uz slučajne provjere za bezbjednosne komponente za liftove utvrđene u Prilogu 9 ovog pravilnika;
- k) kada je to primjereno, naziv, adresu i identifikacioni broj prijavljenog tijela koje je odobrilo sistem kvaliteta koji je proizvođač primijenio u skladu sa postupkom ocjenjivanja usaglašenosti utvrđenim u Prilogu 6 ili 7;
- l) ime i funkciju osobe opunomoćene za potpisivanje deklaracije u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika;
- m) mjesto i dan potpisa;
- n) potpis.

B. SADRŽAJ DEKLARACIJE O USAGLAŠENOSTI ZA LIFTOVE

Deklaracija o usaglašenosti za liftove sastavlja se na istom jeziku kao uputstva iz Priloga 1 tačke 6.2. i sadrži sljedeće podatke:

- a) poslovno ime i adresu instalatera;
- b) kada je to primjereno, poslovno ime i adresu ovlaštenog zastupnika;
- c) opis lifta, pojedinosti o tipu ili seriji, serijski broj i adresu na kojoj je lift ugrađen;
- d) godinu ugradnje lifta;
- e) sve odredbe koje lift ispunjava;
- f) deklaraciju da je bezbjednosna komponenta za liftove u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom Evropske unije i mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;
- g) kada je to primjereno, upućivanja na primijenjene standarde;
- h) kada je to primjereno, ime, adresu i identifikacioni broj prijavljenog tijela koje je sprovelo pregled tipa lifta, utvrđeno u Prilogu 4 dijelu B i upućivanje na sertifikat o pregledu tipa koji je izdalo prijavljeno tijelo;
- i) kada je to primjereno, naziv, adresu i identifikacioni broj prijavljenog tijela koje je sprovelo postupak pojedinačne provjere za liftove, utvrđen u Prilogu 8 ovog pravilnika;

j) kada je to primjereno, naziv, adresu i identifikacioni broj prijavljenog tijela koje je sprovelo završnu provjeru za liftove, utvrđenu u Prilogu 5 ovog pravilnika; k) kada je to primjereno, naziv, adresu i identifikacioni broj prijavljenog tijela koje je odobrilo sistem osiguranja kvaliteta koji je instalater

primijenio, u skladu sa postupkom ocjenjivanja usaglašenosti utvrđenim u Prilogu 10,11 ili 12 ovog pravilnika;

l) ime i funkciju osobe opunomoćene za potpisivanje deklaracije u ime instalatera ili njegovog ovlaštenog zastupnika;

m) mjesto i dan potpisa;

n) potpis.

POPIS BEZBJEDNOSNIH KOMPONENTI ZA LIFTOVE

1. Uređaji za zabavljanje vrata voznog okna.
2. Uređaji za sprječavanje padova (zahvatni Uređaji) iz Priloga 1 tačke 3.2. koji sprječavaju padanje kabine ili nekontrolisano kretanje.
3. Uređaji za prekoračenje brzine (graničnici brzine).
4. Odbojnici
 - a) Odbojnici koji akumuliraju kinetičku energiju:
 - 1) bez prigušenja; ili
 - 2) sa povratnim prigušenjem
 - b) Odbojnici koji raspršuju energiju.
5. Bezbjednosni Uređaji ugrađeni u dizalice hidrauličkih strujnih krugova, kada se koriste kao Uređaji za sprječavanje padova.
6. Električni bezbjednosni uređaji u obliku u bezbjednosnih sklopki koje sadrže elektronske komponente.

PREGLED TIPRA ZA LIFTOVE I BEZBJEDNOSNE KOMPONENTE ZA LIFTOVE (modul B)

A. pregled tipra bezbjednosnih komponenti za liftove

1 pregled tipra dio je postupka ocjenjivanja usaglašenosti pri kojem imenovano tijelo pregleda tehničko rješenje bezbjednosne komponente za liftove i utvrđuje i potvrđuje da tehničko rješenje bezbjednosne komponente za liftove ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve iz Priloga 1 i da će omogućiti liftu, na koje je pravilno ugrađena, da ispuni te zahtjeve.

2 Zahtjev za pregled tipra proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik podnosi jednom imenovanom tijelu po sopstvenom izboru. Zahtjev treba da sadrži:

- a) naziv i adresu proizvođača, naziv i adresu ovlašćenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev i mjesto proizvodnje bezbjednosnih komponenti za liftove;
- b) pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom imenovanom tijelu;
- c) tehničku dokumentaciju;
- d) reprezentativni uzorak bezbjednosne komponente za liftove ili pojedinosti o mjestu na kojem se može pregledati. Prijavljeno tijelo može zahtijevati i druge uzorke ako su oni potrebni za sprovođenje programa ispitivanja;
- e) dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. Dokazima se navode svi korišćeni dokumenti, uključujući druge tehničke specifikacije, posebno ako harmonizovani standardi nijesu u potpunosti primjenjeni. Dokazi prema potrebi sadrže rezultate ispitivanja koja su sprovedena u skladu sa drugim tehničkim specifikacijama u odgovarajućoj laboratoriji proizvođača ili nekoj drugoj laboratoriji, koja sprovodi ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

3. Tehnička dokumentacija omogućava ocjenjivanje usaglašenosti bezbjednosne komponente za liftove sa zahtjevima iz tačke 1 ovog priloga i uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvata, ukoliko je to potrebno za ocjenjivanje, rješenje, proizvodnju i rad bezbjednosne komponente za liftove. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadrži sljedeće elemente:

- a) opis bezbjednosne komponente za liftove, uključujući njeno područje primjene (naročito moguća ograničenja brzine, opterećenja i snage) i uslove (naročito eksplozivnu izloženost okoline elementima);
- b) konstrukciju i tehničke crteže i dijagrame proizvoda;
- c) objašnjenja potrebna za razumjevanje tih crteža i dijagrama, kao i rad bezbjednosnih komponenti za liftove;
- d) popis u potpunosti ili djelimično primijenjenih harmonizovanih standarda kao i opis usvojenih rješenja, kako bi bezbjednosna komponenta za liftove mogla biti usaglašena sa uslovima iz tačke 1 ovog priloga uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad ti standardi nijesu bili primijenjeni. U slučaju djelimično primijenjenih standarda, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;
- e) rezultate projektovanja tehničkog rješenja koje je implementirano ili koje je proizvođač dao drugom licu za projektovanje;
- f) izvještaje o ispitivanjima;
- g) primjerak uputstva za bezbjednosne komponente za liftove;
- h) mjere koje se preduzimaju u fazi proizvodnje kako bi se obezbijedilo da su serijski

proizvedene bezbjednosne komponente za liftove, u skladu sa pregledanom bezbjednosnom komponentom.

4. Imenovano tijelo:

- a) Pregleda tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi se ocijenila primjerenost tehničkog rješenja bezbjednosne komponente za liftove;
- b) sa podnosiocem zahtjeva dogovara mjesto gdje će se izvesti pregledi i ispitivanja;
- c) provjerava da li su uzorci proizvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom, identifikuje elemente oblikovane u skladu sa primjenjivim odredbama harmonizovanih standarda, kao i one elemente koji su oblikovani u skladu sa drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama;
- d) sprovodi ili daje da se sprovedu odgovarajući pregledi i ispitivanja kako bi provjerilo da li su, ako je proizvođač odlučio primijeniti harmonizovane standarde, oni propisno primijenjeni;
- e) sprovodi ili daje da se sprovedu odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo da li su, u slučaju kada se specifikacija je iz harmonizovanih standarda nijesu primjenile, rješenja koja je usvojio proizvođač i kojima se primjenjuju druge tehničke specifikacije omogućavaju bezbjednosnim komponentama za liftove da budu usaglašene sa uslovima iz tačke 1 ovog priloga.

Prijavljeno tijelo sastavlja izvještaj o ocjenjivanju u kom su zabilježeni sprovedeni pregledi, provjere i ispitivanja i njihovi rezultati i objavljuje sadržaj tog izvještaja, u cjelosti ili djelimično, samo u saglasnosti sa proizvođačem. Navedena saglasnost ne odnosi se na obaveze imenovanog tijela prema organima koji sprovode imenovanje.

5. Ako tip bezbjednosne komponente za liftove ispunjava uslove iz tačke 1 ovog priloga, imenovano tijelo izdaje sertifikat o pregledu tipa proizvođaču. Potvrda sadrži naziv i adresu proizvođača, zaključke pregledu tipa, sve uslove valjanosti potvrde i pojedinosti potrebne za identifikaciju odobrenog tipa. Sertifikat o pregledu tipa može imati jedan ili više priloga. Sertifikat o pregledu tipa i njegovi prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje usaglašenosti proizvedenih bezbjednosnih komponenti za liftove sa pregledanim tipom, kao i za nadzor tokom korišćenja. Ako tip bezbjednosne komponente za liftove ne ispunjava uslove iz tačke 1 ovog priloga, imenovano tijelo ne izdaje sertifikat o pregledu tipa i o tome obavještava podnosioca zahtjeva i detaljno navodi razloge odbijanja. Imenovano tijelo zadržava primjerak sertifikata o pregledu tipa, njegove priloge i dodatke kao i tehničku dokumentaciju i izvještaj o ocjenjivanju 15 godina od dana izdavanja potvrde.

6. Imenovano tijelo je upoznato sa svim promjenama opšte poznatih dostignuća, kojim se ukazuje da odobreni tip možda više ne ispunjava uslove iz tačke 1 ovog priloga, i odlučuje da li takve promjene iziskuju da se istraži. Imenovano tijelo u tom slučaju o tome obavještava proizvođača.

7. Proizvođač obavještava imenovano tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o sertifikatu o pregledu tipa, o svakoj izmjeni odobrenog tipa koja može uticati na usaglašenost bezbjednosne komponente za liftove, sa uslovima iz tačke 1 ili uslovima valjanosti sertifikata o pregledu tipa. Imenovano tijelo ispituje promjenu i obavještava podnosioca zahtjeva ostaje li sertifikat o pregledu tipa ili su potrebni dodatni pregledi, provjere ili ispitivanja. Prema potrebi, imenovano tijelo izdaje dodatak prvobitnoj sertifikatu o pregledu tipa ili traži da se podnese novi zahtjev za pregled tipa.

8. Svako imenovano tijelo obavještava nacionalni organ koji sprovodi prijavljivanje o potvrdama o pregledu tipa i svim dodacima koje je ono izdalo ili povuklo i povremeno ili na zahtjev, tom tijelu stavlja na raspolaganje popis odbijenih, suspendovanih ili na drugi način ograničenih potvrda i svih

njihovih dodataka.

Svako imenovano tijelo obavještava druga prijavljena tijela o certifikatu o pregledu tipa i svim njenim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendovalo ili na neki drugi način ograničilo pa ih na zahtjev obavještava o takvim izdatim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

9. Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev, dobiti primjerak certifikat o pregledu tipa i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev, dobiti primjerak tehničke dokumentacije i izvještaje o pregledima, provjerama i ispitivanjima, koje je obavilo imenovano tijelo.

10. Proizvođač uz tehničku dokumentaciju čuva primjerak certifikata o pregledu tipa, njene priloge i dodatke, na raspolaganju organu nadzora deset godina nakon što je bezbjednosna komponenta za liftove stavljena na tržište.

11. Ovlašćeni zastupnik Ovlašćeni zastupnik proizvođača, može podnijeti zahtjev iz tačke 2 i ispuniti obaveze iz tač. 7 i 10 ovog priloga, ako su navedene u ovlašćenju.

B. pregled tipa za liftove

1. pregled tipa je dio postupka ocjenjivanja usaglašenosti kada imenovano tijelo pregleda tehničko rješenje uzorka lifta ili liftova za koje ne postoji odredba o proširenju ili izmjeni i utvrđuje i potvrđuje da tehničko rješenje uzorka lifta ili liftova, ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne uslove utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika. pregled tipa lifta uključuje pregled reprezentativnog uzorka cijelog lifta.

2. Zahtjev za pregled tipa instalater ili njegov ovlašćeni zastupnik podnosi jednom imenovanom tijelu po svom izboru.

Zahtjev treba da sadrži:

- a) naziv i adresu instalatera, odnosno ime i adresu ovlašćenog zastupnika ako on podnosi zahtjev;
- b) pisanu izjavu kojom izjavjuje da isti zahtjev nije podnešen ni jednom drugom imenovanom tijelu;
- c) tehničku dokumentaciju;
- d) obavještenja o mjestu na kojem se uzorak lifta može pregledati. Uzorak lifta koji se daje na pregled uključuje završnu verziju djelova i treba da radi najmanje na tri nivoa (najviši, srednji i najniži);
- e) dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. Dokazi sadrže korišćena dokumenta, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, posebno ako harmonizovani standardi nijesu u potpunosti primijenjeni. Dokazi prema potrebi, uključuju rezultate ispitivanja koja su sprovedena u skladu sa drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućoj laboratoriji instalatera ili nekoj drugoj laboratoriji koja sprovodi ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

3. Tehnička dokumentacija omogućava ocjenjivanje usaglašenosti liftova sa primjenjivim bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija prema potrebi, sadrži sljedeće elemente:

- a) opis uzorka lifta u kojem se jasno navode sva dopuštena odstupanja uzorka lifta.
- b) konstrukciju i tehničke crteže te dijagrame proizvoda;

- c) opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje tih crteža i dijagrama kao i rada lifta;
- d) popis bitnih zdravstvenih i bezbjednosnih zahtjeva koji su uzeti u obzir;
- e) popis u potpunosti ili djelimično primijenjenih harmonizovanih standarda, opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo bitnim zahtjevima uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kada ti harmonizovani standardi nisu bili primijenjeni. U slučaju djelimično primijenjenih harmonizovanih standarda u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;
- f) primjerak deklaracija o usaglašenosti bezbjednosnih komponenti za liftove koje su ugrađene u lift;
- g) rezultate proračuna tehničkog rješenja koje sprovodi ili daje u sprovođenje instalater;
- h) izvještaje o ispitivanjima;
- i) primjerak uputstva iz Priloga 1 tačke 6.2. ovog pravilnika;
- j) mjere koje se preduzimaju u fazi ugradnje kako bi se obezbjedilo da su serijski proizvedeni liftovi usklađeni sa bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika.

4. Imenovano tijelo:

- a) pregleda tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi ocijenilo primjerenost tehničkog rješenja uzorka lifta ili liftova, za koje ne postoji odredba o proširenju ili izmjeni;
- b) sa instalaterom dogovara mjesto gdje će se sprovoditi pregledi i ispitivanja;
- c) pregleda uzorak lifta, kako bi provjerilo da li je lift u skladu sa tehničkom dokumentacijom i utvrđuje elemente koji su dizajnirani u skladu sa primjenjivim odredbama harmonizovanih standarda kao i elemente koji su dizajnirani u skladu sa drugim tehničkim specifikacijama;
- d) sprovodi ili daje u sprovođenje odgovarajuće preglede i ispitivanja, kako bi provjerilo da li su specifikacije harmonizovanih standarda ako ih je instalater primijenio, pravilno primijenjene;
- e) sprovodi ili daje u sprovođenje odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi provjerilo, u slučaju kada se specifikacije iz harmonizovanih standarda nijesu primjenile, da li su rješenja koja je usvojio instalater i kojima se primjenjuju druge relevantne tehničke specifikacije, u skladu sa odgovarajućim bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima ovog pravilnika.

5. Imenovano tijelo sastavlja izvještaj o ocjenjivanju u kom su evidentirani sprovedeni pregledi, provjere i ispitivanja i njihovi rezultati, i objavljuje sadržaj tog izvještaja, u cjelosti ili djelimično, samo u saglasnosti sa instalaterom. Navedena saglasnost ne odnosi se na obaveze imenovanog tijela prema organima koji sprovode imenovanje.

6. Ako tip ispunjava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika, koji se primjenjuju na dotični lift, imenovano tijelo instalateru izdaje sertifikat o pregledu tipa. Navedena potvrda sadrži naziv i adresu instalatera, zaključke ispitivanja tipa, sve uslove valjanosti potvrde i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Sertifikat o pregledu tipa može imati jedan ili više priloga. Sertifikat o pregledu tipa i njegovi prilozi sadrže sve podatke koji su potrebni za ocjenjivanje usaglašenosti lifta sa odobrenim tipom u toku završne provjere. Ako tip ne ispunjava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika, imenovano tijelo odbija da izda sertifikat o pregledu tipa i o tome obavještava instalatera, detaljno navodeći razloge odbijanja. Imenovano tijelo čuva primjerak sertifikata o pregledu tipa, njegove priloge i dodatke kao i tehničku dokumentaciju i izvještaj o ocjenjivanju, 15 godina od dana izdavanja potvrde.

7. Imenovano tijelo je upoznato sa svim promjenama opšte poznatih dostignuća koje ukazuju na mogućnost da odobreni tip više ne ispunjava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika i odlučuje da li takve promjene zahtijevaju dalju provjeru. U tom slučaju imenovano tijelo obavještava instalatera.

8 Instalater obavještava Imenovano tijelo o svim promjenama odobrenog tipa, kao i o razl kama koje nisu posebno navedene u izvornoj tehničkoj dokumentaciji, a koje mogu uticati na usklađenost lifta sa bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika ili sa uslovima valjanosti sertifikata o pregledu tipa. Imenovano tijelo preispituje promjenu i obavještava instalatera da li ostaje va jana sertifikat o pregledu tipa ili su potrebni dodatni pregledi, provjere ili ispitivanja. Prema potrebi imenovano tijelo izdaje dodatak izvornoj sertifikatu o pregledu tipa ili traži podnošenje novog zahtjeva za pregled tipa.

9. Svako imenovano tijelo obavještava svoje tijelo koje sprovodi prijavljivanje, o potvrdama o pregledu tipa i svim dodacima koje je ono izdalo ili povuklo i povremeno ili na zahtjev, tom tijelu stavlja na raspolaganje popis odbijenih, suspendovanih ili na drugi način ograničenih potvrda i svih njihovih dodataka.

Svako imenovano tijelo obavještava druga prijavljena tijela o potvrdama o pregledu tipa i/ili svim njihovim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendovalo ili na neki drugi način ograničilo i na zahtjev ih obavještava o izdatim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

10. Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev, dobiti primjerak sertifikata o pregledu tipa i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev, dobiti primjerak tehničke dokumentacije i izvještaje o pregledima, provjerama i ispitivanjima koje je obavilo Imenovano tijelo.

11. Instalater uz tehničku dokumentac ju, čuva primjerak sertifikata o pregledu tipa, uključujući njene priloge i dodatke, na raspolaganje nacionalnim tijelima deset godina nakon što je lift stavljen na tržište.

12. Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćeni zastupnik instalatera može podn jeti zahtjev iz tačke 2 i ispuniti obaveze iz tač. 8 i 11 ovog priloga, ako su navedene u ovlašćenju.

ZAVRŠNA PROVJERA ZA LIFTOVE

1. Završna provjera

Završna provjera je dio postupka ocjenjivanja usaglašenosti, kada imenovano tijelo utvrđuje i potvrđuje da lift, sa potvrdom o pregledu tipa ili koje je dizajnirano i proizvedeno u skladu sa odobrenim sistemom kvaliteta, zadovoljava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika.

2. Instalater

Instalater preduzima sve potrebne mjere kako bi obezbjedio da je lift koji se ugrađuje u skladu sa primjenjivim bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika, kao i sa jednim od navedenog: a) odobrenim tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa; b) liftom koji je dizajniran i proizveden u skladu sa sistemom kvaliteta, na osnovu Priloga 11 ovog pravilnika i sa potvrdom o ispitivanju dizajna, ako dizajn nije potpuno usaglašen sa harmonizovanim standardima.

3. Završna provjera

Imenovano tijelo koje odabere instalater obavlja završnu provjeru lifta koji se stavlja na tržište, kako bi se provjerila usklađenost lifta sa primjenjivim bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika.

3.1. Instalater podnosi zahtjev za završnu provjeru jednom imenovanom tijelu po svom izboru i imenovanom tijelu dostavlja sjedeće dokumente:

- a) nacrt cijelog lifta;
- b) nacрте i dijagrame potrebne za završnu provjeru, posebno šeme upravljačkih krugova;
- c) primjerak uputstva iz Priloga 1 tačka 6.2. ovog pravilnika;
- d) pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom pr javljenom tijelu.

Imenovano tijelo ne treba da zahtijeva detaljne nacрте ili podatke koji nijesu potrebni za provjeru usaglašenosti lifta.

Primjereni pregledi i ispitivanja predviđeni harmonizovanim standardima ili ista ispitivanja obavljaju se radi provjere usklađenosti lifta sa primjenjivim zdravstvenim i bezbjednosnim uslovima utvrđenima u Prilogu 1 ovog pravilnika.

3.2. Pregledi uključuju jedno od sljedećeg:

- a) pregled dokumenata navedenih u tački 3.1. ovog priloga radi provjere usaglašenosti lifta sa odobrenim tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa, prema Prilogu 4 dijelu B ovog pravilnika;
- b) pregled dokumenata iz tačke 3.1. ovog priloga radi provjeravanja usaglašenosti lifta sa liftom koji je dizajniran i proizveden u skladu sa odobrenim sistemom kvaliteta prema Prilogu 11 i ako dizajn nije potpuno usaglašen sa harmonizovanim standardima, sa potvrdom o ispitivanju dizajna.

3.3. Ispitivanja lifta uključuju sjedeće:

- a) rad lifta, kako praznog lifta tako i sa maksimalnim opterećenjem, kako bi se obezbijedila pravilna ugradnja i rad bezbjednosnih Uređaja (krajnje sklopke, zabrave itd.);
- b) rad lifta sa maksimalnim opterećenjem i rad praznog lifta, kako bi se obezbijedio pravilan rad bezbjednosnih Uređaja u slučaju nestanka napajanja;
- c) statičko ispitivanje sa opterećenjem jednakim 1,25 nominalne nosivosti.

Nominalna nosivost je navedena u Prilogu 1 tačka 5 ovog pravilnika. Nakon tih ispitivanja,

Imenovano tijelo provjerava da li je došlo do iskrivljenja ili kvara koji bi mogli ugroziti upotrebu lifta.

4. Stavljanje identifikacionog broja

Ako lift ispunjava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve, utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika, Imenovano tijelo stavlja ili odobrava stavljanje svog identifikacionog broja pored znaka usaglašenosti, u skladu sa čl. 19 i 20 ovog pravilnika i izdaje potvrdu o završnoj provjeri, u kojoj se navode sprovedeni pregledi i ispitivanja. Imenovano tijelo u knjigu održavanja liftova upisuje odgovarajuće podatke navedene u Prilogu 1 tački 6.2. Ako Imenovano tijelo odbije da izda potvrdu o završnoj provjeri, treba da navede detaljne razloge odbijanja, kao i potrebne korektivne mjere, koje je potrebno preduzeti. Ako instalater ponovo podnese zahtjev za završnu provjeru, zahtjev treba da se podnese istom prijavljenom tijelu.

5. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

5.1. Instalater stavlja znak CE u kabinu svakog lifta koje zadovoljava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve iz ovog pravilnika i pod odgovornošću imenovanog tijela iz tačke 3.1. ovog priloga, identifikacioni broj tog tijela uz znak CE u kabini svakog lifta.

5.2. Instalater sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki lift i čuva primjerak deklaracije o usaglašenosti i potvrde o završnoj provjeri na raspolaganje nacionalnim tijelima deset godina nakon stavljanja lifta na tržište. Primjerak deklaracije o usaglašenosti na zahtjev, stavlja se na raspolaganje nadležnim organima.

6. Komisija i države članice na zahtjev, mogu dobiti primjerak potvrde o završnoj provjeri.

7. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze instalatera navedene u tač. 3.1. i 5 ovog priloga, može u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ispuniti njegov ovlašćeni zastupnik ako je to navedeno u ovlašćenju.

USAGLAŠENOST SA TIPOM PO OSNOVU OBEZBJEĐIVANJA KVALITETA PROIZVODA ZA BEZBJEDNOSNE KOMPONENTE ZA LIFTOVE

(modul E)

1. Postupak ocjene usaglašenosti

Usaglašenost sa tipom po osnovu obezbjeđivanja kvaliteta proizvoda za bezbjednosne komponente za liftove, je dio postupka ocjenjivanja usaglašenosti u kome imenovano tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta proizvođača kako bi obezbijedilo da su bezbjednosne komponente za liftove proizvedene i praćene u skladu sa tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa, da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika i da će liftu u kojem su propisno ugrađene, omogućiti ispunjavanje ovih uslova.

2. Obaveze proizvođača

Proizvođač sprovodi odobreni sistem kvaliteta proizvoda za završnu provjeru i ispitivanje bezbjednosnih komponenti za liftove kao što je utvrđeno tačkom 3 i nad njim se sprovodi nadzor kako je navedeno u tački 4 ovog priloga.

3. Sistem kvaliteta

3.1. Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svog sistema kvaliteta za bezbjednosne komponente za liftove, jednom imenovanom tijelu po svom izboru.

Zahtjev treba da sadrži:

- a) naziv i adresu proizvođača, naziv i adresu ovlašćenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev;
- b) pisanu izjavu, kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnešen ni jednom drugom imenovanom tijelu;
- c) adresu radnih prostora u kojima se obavlja završna provjera i ispitivanje bezbjednosnih komponenti za liftove;
- d) sve relevantne podatke o bezbjednosnim komponentama za liftove koje će se proizvesti;
- e) dokumentaciju o sistemu kvaliteta;
- f) tehničku dokumentaciju o odobrenim bezbjednosnim komponentama za liftove i primjerak sertifikata o pregledu tipa.

3.2. U sklopu sistema kvaliteta, svaka bezbjednosna komponenta za liftove se provjerava i sprovode se pripadajuća ispitivanja, kao što je utvrđeno harmonizovanim standardima ili istovjetna ispitivanja kako bi se obezbjedila njena usaglašenost sa uslovima utvrđenim tačkom 1 ovog priloga. Svi elementi, zahtjevi i mjere prihvaćene od proizvođača, dokumentuju se sistemski i pravilno u obliku pisanih načela, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu kvaliteta treba da omogućiti jednoobrazno tumačenje programa i planova kvaliteta, priručnika za kvalitet i zapisa o kvalitetu.

Posebno sadrži odgovarajući opis:

- a) ciljeva kvaliteta;
- b) organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja menadžmenta u odnosu na kvalitet proizvoda;
- c) pregleda i ispitivanja koji se sprovode nakon proizvodnje;
- d) načina praćenja efikasnog funkcionisanja sistema kvaliteta; i
- e) zapisa o kvalitetu, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj osposobjenosti zaposlenih itd.

3.3. Imenovano tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta kako bi utvrdilo da li ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2.

ovog priloga. Pretpostavlja se usaglašenost sa tim zahtjevima u odnosu na elemente sistema kvaliteta koji su u skladu sa odgovarajućim specifikacijama harmonizovanog standarda. Uz iskustvo sa sistemima upravljanja kvalitetom, najmanje jedan član ocjenjivačkog tima treba da ima iskustvo ocjenjivanja tehnologije lifta o kojoj je riječ i upoznat je sa zdravstvenim i bezbjednosnim uslovima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika. Postupak revizije uključuje obilazak objekata proizvođača radi ocjenjivanja. Ocjenjivački tim pregleda tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke (f) ovog priloga, kako bi potvrdio sposobnost proizvođača da utvrdi primjenjive zahtjeve ovog pravilnika i sproveo neophodne preglede za obezbjeđivanje usaglašenosti bezbjednosnih komponenti za liftove sa tim zahtjevima.

O odluci se obavještava proizvođač. Obavještenje sadrži zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Proizvođač se obavezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da će obezbjeđivati da ostane odgovarajući i efikasan.

3.5. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik obavještava imenovano tijelo, koje je odobrilo potpuni sistem kvaliteta, o svim namjeranim izmjenama sistema kvaliteta. Imenovano tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje da li će promijenjeni sistem kvaliteta proizvoda nastaviti da ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2. ovog priloga ili je potrebno novo ocjenjivanje. O svojoj odluci obavještava proizvođača. Obavještenje sadrži zaključke ispitivanja i utemeljenu odluku o ocjeni.

4. Nadzor pod odgovornošću imenovanog tijela

4.1. Svrha nadzora je da utvrdi da li proizvođač u potpunosti ispunjava obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2. Proizvođač, radi ocjenjivanja, imenovanom tijelu omogućava pristup prostorima u kojima se vrši završna provjera, ispitivanje i skladištenje i daje mu sve potrebne informacije, a posebno:

- a) dokumentaciju o sistemu kvaliteta;
- b) tehničku dokumentaciju; i
- c) zapise o kvalitetu, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj sposobnosti uključenih zaposlenih.

4.3. Imenovano tijelo sprovodi nadzorna ocjenjivanja, kako bi obezbijedilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta i proizvođaču podnosi izvještaj o ocjenjivanju.

4.4. Imenovano tijelo može doći u nenajavljeni obilazak radnih prostora/objekata proizvođača u kojima se obavlja završna provjera i ispitivanje bezbjednosnih komponenti za liftove. Prilikom takvih posjeta, imenovano tijelo prema potrebi, može sprovesti ili dati u sprovođenje ispitivanja, radi provjere propisane primjene sistema kvaliteta. Imenovano tijelo proizvođaču dostavlja izvještaj o posjeti, a ako je sprovedeno ispitivanje i izvještaj o ispitivanju.

5. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

5.1. Proizvođač stavlja znak CE i pod odgovornošću imenovanog tijela iz tačke 3.1., njegov identifikacioni broj na svaku pojedinačnu bezbjednosnu komponentu za lift koja ispunjava uslove iz tačke 1 ovog priloga.

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaku bezbjednosnu komponentu za liftove i čuva njen primjerak na raspolaganje nacionalnim tijelima deset godina od stavljanja bezbjednosne komponente za liftove na tržište. U deklaraciji o usaglašenosti navode se bezbjednosne komponente za liftove za koju je ta deklaracija sastavljena.

6. Arhiviranje

Proizvođač, u vremenskom periodu koje ističe nakon deset godina kada je bezbjednosna

komponenta za liftove stavljena na tržište, na raspolaganje nacionalnim tijelima čuva:

- a) tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke f;
- b) dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke e;
- c) podatke o promjeni iz tačke 3.5.;
- d) odluke i izvještaje pravljenih tijela iz tačke 3.5. trećeg stava i tačaka 4.3. i 4.4. ovog priloga.

7. Obavještavanje

Svako imenovano tijelo obavještava svoje tijelo koje sprovodi prijavljivanje o izdatim ili povučenim odlukama o odobrenju sistema kvaliteta, a povremeno ili na zahtjev, tom tijelu dostavlja listu odbijenih, suspendovanih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju. Svako imenovano tijelo obavještava druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sistema kvaliteta koje je odbilo, suspendovalo ili povuklo, a na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Imenovano tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev, dostavlja primjerak izdate odluke (izdatih odluka) o odobrenju sistema kvaliteta.

8. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača navedene u tač. 3.1., 3.5., 5 i 6 ovog priloga može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašćeni zastupnik, ako su navedene u ovlašćenju.

USAGLAŠENOST NA OSNOVU POTPUNOG OBEZBJEĐIVANJA KVALITETA ZA BEZBJEDNOSNE KOMPONENTE LIFTOVA

(modul H)

1. Postupak ocjene usaglašenosti

Usaglašenost na osnovu potpunog obezbjeđivanja kvaliteta bezbjednosnih komponenti liftova je dio postupka ocjenjivanja usaglašenosti kada imenovano tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta proizvođača kako bi obezbjedilo da su bezbjednosne komponente za liftove dizajnirane, proizvedene, provjerene i ispitane radi ispunjavanja primjenjivih zahtjeva utvrđenih u Prilogu 1 ovog pravilnika i omogućilo da lift u kojem su propisno ugrađene, ispuni te zahtjeve.

2. Obaveze proizvođača

Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za dizajn, proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje bezbjednosnih komponenti za liftove kao što je utvrđeno tačkom 3 a nad njim sprovodi nadzor kako je navedeno u tački 4 ovog priloga.

3. Sistem kvaliteta

3.1. Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svog sistema kvaliteta imenovanom tijelu po svom izboru. Zahtjev treba da sadrži:

- a) naziv i adresu proizvođača, naziv i adresu ovlašćenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev;
- b) adresu radnih prostora u kojima se bezbjednosne komponente za liftove dizajniraju, proizvode, provjeravaju i ispituju;
- c) sve relevantne podatke o bezbjednosnim komponentama za liftove koje će se proizvesti;
- d) tehničku dokumentaciju opisanu u Prilogu 4 tačka 3 dio A ovog pravilnika, za jedan uzorak svake kategorije bezbjednosnih komponenti za liftove koje će se proizvesti;
- e) dokumentaciju sistema kvaliteta;
- f) pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podniet ni jednom drugom imenovanom tijelu.

3.2. Sistem kvaliteta obezbjeđuje usaglašenost bezbjednosnih komponenti za liftove sa uslovima iz tačke 1 ovog priloga. Svi elementi, zahtjevi i mjere koji su prihvaćeni od proizvođača dokumentuju se sistemski i pravilno u oblik u pisanih načela, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa.

Posebno sadrži odgovarajući opis:

- a) ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja uprave u odnosu na konstrukciju i kvalitet proizvoda;
- b) specifikacije tehničkog rješenja, uključujući standarde koji će se primijeniti i ako se harmonizovani standardi neće primijeniti ili se neće u potpunosti primijeniti, način, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, kojim će se ispuniti zahtjevi iz tačke 1 ovog priloga;
- c) metoda kontrole i provjere rješenja, postupaka i sistemskih mjera, koje će se koristiti pri konstrukciji bezbjednosnih komponenti za liftove;
- d) odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i obezbjeđivanja kvaliteta, postupaka i sistemskih aktivnosti koje će se koristiti;
- e) pregleda i ispitivanja koji će se sprovesti prije, u toku i nakon proizvodnje, sa naznakom njihove učestalosti;

- f) zapisa o kvalitetu, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenih; i
- g) nadzornih mjera za postizanje traženog oblikovanja i kvaliteta proizvoda i efikasnog djelovanja sistema kvaliteta.

3.3. Imenovano tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta kako bi utvrdilo da li ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2. ovog priloga. Pretpostavlja se usaglašenost sa tim zahtjevima u odnosu na elemente sistema kvaliteta koji su u skladu sa odgovarajućim specifikacijama harmonizovanog standarda. Osim iskustva sa sistemima upravljanja kvalitetom, najmanje jedan član ocjenjivačkog tima treba da ima iskustvo ocjenjivanja tehnologije lifta o kojoj je riječ i upoznat sa zdravstvenim i bezbjednosnim uslovima, utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika. Postupak ocjenjivanja uključuje obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja. Ocjenjivački tim pregleda tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke (d) ovog priloga kako bi provjerio sposobnost instalatera da prepozna primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika, a kako bi izvršio potrebne preglede sa ciljem obezbjeđivanja usaglašenosti bezbjednosnih komponenti za liftove sa tim uslovima. O odluci obavještava proizvođača i prema potrebi, njegovog ovlaštenog zastupnika. Obavještenje treba da ima zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Proizvođač se obavezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da će se obezbijediti da ostane odgovarajući i efikasan.

3.5. Proizvođač izvještava imenovano tijelo koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj planiranoj izmjeni sistema kvaliteta. Imenovano tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje da li će promijenjen sistem kvaliteta proizvoda moći da ispuni zahtjeve iz tačke 3.2. ovog priloga ili je potrebno novo ocjenjivanje. Imenovano tijelo o svojoj odluci obavještava proizvođača. Obavještenje treba da sadrži zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor pod odgovornošću imenovanog tijela

4.1. Nadzorom se nastoji obezbijediti da proizvođač propisno ispunjava obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2. Proizvođač, radi pregleda, omogućava imenovanom tijelu pristup objektima za projektovanje, proizvodnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pri tome daje sve potrebne informacije, a posebno:

- a) dokumentaciju sistema kvaliteta;
- b) zapise o kvalitetu iz dijela sistema kvaliteta koji se odnosi na konstrukciju, kao što su rezultati analiza, proračuni i ispitivanja;
- c) tehničku dokumentaciju za bezbjednosne komponente proizvedenih liftova;
- d) zapise o kvalitetu iz dijela potpunog sistema kvaliteta koji se odnosi na proizvodnju, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenih;

4.3. Imenovano tijelo sprovodi nadzorne provjere, kako bi obezbijedilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta i proizvođaču dostavlja izvještaj o ocjenjivanju.

4.4. Imenovano tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Prilikom takvih posjeta, imenovano tijelo prema potrebi, može sprovesti ili dati u sprovođenje ispitivanja, radi provjere primjene sistema kvaliteta. Imenovano tijelo proizvođaču dostavlja izvještaj o posjeti ako su sprovedena ispitivanja i izvještaj o ispitivanjima.

5. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

5.1. Proizvođač stavlja znak CE i pod odgovornošću imenovanog tijela iz tačke 3.1., njegov identifikacioni broj na svaku pojedinačnu bezbjednosnu komponentu za liftove, koja ispunjava

uslove iz tačke 1 ovog priloga.

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaku bezbjednosnu komponentu za liftove i njen primjerak čuva deset godina od stavljanja bezbjednosne komponente za liftove na tržište, na raspolaganje Nacionalnom organu. U deklaraciji o usaglašenosti navodi se bezbjednosna komponenta za liftove za koju je ta deklaracija sastavljena.

6. Arhiviranje

Proizvođač, u toku vremenskog perioda koje ističe deset godina nakon što je bezbjednosna komponenta za liftove stavljena na tržište, čuva na raspolaganje nacionalnom organu:

- a) dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke e;
- b) tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke d;
- c) podatke o promjeni iz tačke 3.5. prvog stava;
- d) odluke i izvještaje imenovanog tijela iz tačke 3.5. trećeg stava i tač. 4.3. i 4.4. ovog priloga.

7. Obavještavanje nacionalnog organa

Svako imenovano tijelo obavještava nacionalni organ koji sprovodi prijavljivanje o izdatim ili povučenim odlukama o odobrenju potpunog sistema kvaliteta, povremeno ili na zahtjev, tom tijelu dostavlja listu odbijenih, suspendovanih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju. Svako imenovano tijelo obavještava druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sistema kvaliteta koje je odbilo, suspendovalo ili povuklo i na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo. Imenovano tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev, dostavlja primjerak izdate odluke (izdatih odluka) o odobrenju sistema kvaliteta. Imenovano tijelo čuva primjerak izdate odluke o odobrenju, njene priloge i dodatke i tehničku dokumentaciju 15 godina od dana izdavanja.

8. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača navedene u tač. 3.1., 3.5., 5 i 6 ovog priloga može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašćeni zastupnik, ako su navedene u ovlašćenju.

USAGLAŠENOST NA OSNOVU POJEDINAČNE PROVJERE ZA LIFTOVE (modul G)

1. Postupak ocjene usaglašenosti

Usaglašenost na osnovu pojedinačne provjere za liftove je postupak ocjenjivanja usaglašenosti kada imenovano tijelo ocjenjuje da li lift ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve, utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika.

2. Instalater

2.1. Instalater preuzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njeno praćenje obezbijedilo usaglašenost lifta sa primjenjivim bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima iz Priloga 1 ovog pravilnika.

2.2. Instalater lifta podnosi zahtjev za pojedinačnu provjeru imenovanom tijelu, po svom izboru.

Zahtjev sadrži:

- a) naziv i adresu proizvođača, naziv i adresu ovlašćenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev;
- b) mjesto na kojem je lift ugrađen;
- c) pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnešen ni jednom drugom imenovanom tijelu; i
- d) tehničku dokumentaciju;

3. Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija omogućava ocjenjivanje usaglašenosti lifta sa primjenjivim, bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima

utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika. Tehnička dokumentacija sadrži najmanje sjedeće elemente:

- a) opis lifta;
- b) konstrukciju, tehničke crteže i dijagrame proizvoda;
- c) opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje crteža i dijagrama, kao i rada proizvoda;
- d) popis bitnih zdravstvenih i bezbjednosnih zahtjeva koji su uzeti u obzir;
- e) popis u potpunosti ili djelimično primijenjenih harmonizovanih standarda, opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo bitnim zahtjevima iz člana 5 ovog pravilnika, uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kada harmonizovani standardi nijesu bili primijenjeni. U slučaju djelimično primijenjenih harmonizovanih standarda, u tehničkoj dokumentaciji se navode dijelovi koji su bili primijenjeni;
- f) primjerak sertifikata o pregledu tipa bezbjednosnih komponenata za liftove ugrađenih u lift;
- g) rezultate proračuna tehničkog rješenja koje radi instalater ili drugo lice za njegove potrebe;
- h) izvještaje o ispitivanjima;
- i) primjerak uputstva iz Priloga 1 tačka 6.2. ovog pravilnika.

4. Provjera

Imenovano tijelo, koje je izabrao instalater, pregleda tehničku dokumentaciju i lift, sprovodi odgovarajuća ispitivanja, kako je utvrđeno u harmonizovanim standardima kako bi se obezbijedila njegova usklađenost sa primjenjivim zdravstvenim i bezbjednosnim uslovima, predviđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika. Ispitivanja uključuju najmanje ispitivanja navedena u Prilogu 5 tačka 3.3. ovog pravilnika. Ako liftovi ispunjavaju bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1

ovog pravilnika, imenovano tijelo izdaje potvrdu o usaglašenosti, koja se odnosi na sprovedena ispitivanja. Imenovano tijelo ispunjava odgovarajuće stranice u knjizi održavanja liftova, navedenoj u Prilogu 1 tačka 6.2. ovog pravilnika. Ako prijavljeno tijelo odbije da izda potvrdu o usaglašenosti, treba da daje detaljne razloge odbijanja i navodi potrebne korektivne mjere koje se trebaju preduzeti. Ako instalater ponovo podnese zahtjev za pojedinačnu provjeru, podnosi ga istom imenovanom tijelu. Imenovano tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev, dostavlja primjerak potvrde o usaglašenosti.

5. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

5.1. Instalater stavlja znak CE u kabinu svakog lifta koji ispunjava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve iz ovog pravilnika i pod odgovornošću prijavljenog tijela iz tačke 2.2. ovog priloga, njegov identifikacioni broj uz znak CE u kabini svakog lifta.

5.2. Instalater sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki lift i čuva primjerak deklaracije o usaglašenosti na raspolaganje nacionalnim tijelima u vremenskom periodu od deset godina nakon stavljanja lifta na tržište. Primjerak deklaracije o usaglašenosti na zahtjev, se stavlja na raspolaganje nadležnim organima.

6. Arhiviranje

Instalater uz tehničku dokumentaciju čuva primjerak potvrde o usaglašenosti na raspolaganje nacionalnim tijelima u vremenskom periodu deset godina od dana kada je lift stavljen na tržište.

7. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze instalatera, navedene u tač. 2.2. i 6 ovog priloga, može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašćeni zastupnik, ako su navedene u ovlašćenju.

USAGLAŠENOST SA TIPOM UZ SLUČAJNE PROVJERE ZA BEZBJEDNOSNE KOMPONENTE ZA LIFTOVE (modul C2)

1. Postupak ocjenjivanja usaglašenosti

Usaglašenost sa tipom uz slučajne provjere je dio postupka ocjenjivanja usaglašenosti kada imenovano tijelo vrši provjere bezbjednosnih komponenti za liftove, kako bi obezbijedili da su komponente usaglašene sa odobrenim tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju primjenjive zahtjeve iz Priloga 1 ovog pravilnika, kao i da će liftu u kojem su propisno ugrađene omogućiti da te zahtjeve ispuni.

2. Proizvodnja

Proizvođač preduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njeno praćenje obezbijedilo da proizvedene bezbjednosne komponente za liftove zadovoljavaju uslove iz tačke 1 ovog priloga.

3. Izbor imenovanog tijela

Proizvođač zahtjev za slučajnu provjeru podnosi jednom imenovanom tijelu po svom izboru. Zahtjev treba da sadrži:

- a) naziv i adresu proizvođača, naziv i adresu ovlašćenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev;
- b) pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnešen ni jednom drugom imenovanom tijelu;
- c) sve relevantne podatke o proizvedenim bezbjednosnim komponentama za liftove;
- d) adresu radnih prostora u koje se može odneti uzorak bezbjednosnih komponenti za liftove.

4. Intervali provjere

Imenovano tijelo obavlja ili daje za obavljanje provjere bezbjednosnih komponenti za liftove u slučajno odabranim intervalima. Pregleda se prikladan uzorak završnih bezbjednosnih komponenti za liftove, koji na licu mjesta uzima imenovano tijelo, sprovode se odgovarajuća ispitivanja utvrđena harmonizovanim standardima, i/ili ista ispitivanja, utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama, kako bi se provjerila usaglašenost bezbjednosne komponente za liftove sa uslovima iz tačke 1 ovog priloga. U slučajevima u kojima jedna ili više provjerenih bezbjednosnih komponenti nisu usaglašene, imenovano tijelo preduzima odgovarajuće mjere. Tačke koje treba uzeti u obzir kod provjere bezbjednosnih komponenti definišuće se zajedničkim sporazumom između svih prijavljenih tijela odgovornih za ovaj postupak, uzimajući u obzir osnovna obilježja bezbjednosnih komponenti za liftove. Imenovano tijelo izdaje potvrdu o usaglašenosti sa tipom na osnovu sprovedenih pregleda i ispitivanja. Imenovano tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak potvrde o usaglašenosti sa tipom.

5. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

5.1. Proizvođač stavlja znak CE i pod odgovornošću imenovanog tijela iz tačke 3, njegov identifikacioni broj na svaku pojedinačnu bezbjednosnu komponentu za liftove, koja ispunjava uslove iz tačke 1 ovog priloga.

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaku bezbjednosnu komponentu za

liftove i čuva njen primjerak na raspolaganje nacionalnim tijelima deset godina od stavljanja bezbjednosne komponente za liftove na tržište. U deklaraciji o usaglašenosti navodi se bezbjednosna komponenta za liftove, za koju je ta deklaracija sastavljena.

6. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača može, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ispuniti njegov ovlašćeni zastupnik ako su one navedene u ovlašćenju. Ovlašćeni predstavnik ne treba da ispunjava obaveze proizvođača iz tačke 2 ovoga priloga.

USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU OBEZBJEĐIVANJA KVALITETA PROIZVODA ZA LIFTOVE (modul E)

1. Postupak ocjenjivanja usaglašenosti

Usaglašenost sa tipom na osnovu osiguranja kvaliteta proizvoda je dio postupka ocjenjivanja usaglašenosti kada imenovano tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta lifta koji je sklopio instalater kako bi se obezbijedilo da su liftovi usaglašeni sa odobrenim tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa ili sa liftom koji je dizajniran i proizveden primjenjujući potpuni sistem kvaliteta, odobren u skladu sa Prilogom 11 i da zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika.

2. Instalater

Instalater sprovodi odobreni sistem kvaliteta za završnu provjeru i ispitivanje lifta, kao što je utvrđeno tačkom 3 i nad njim sprovodi nadzor kako je navedeno u tački 4 ovog priloga.

3. Sistem kvaliteta

3.1. Instalater podnosi zahtjev za ocjenjivanje svog sistema kvaliteta za predmetne liftove jednom imenovanom tijelu, po svom izboru.

Zahtjev treba da sadrži:

- a) naziv i adresu proizvođača, naziv i adresu ovlašćenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev;
- b) sve relevantne podatke o liftovima koji će se ugrađivati;
- c) dokumentaciju o sistemu kvaliteta;
- d) tehničku dokumentaciju lifta koji će se ugraditi;
- e) pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnešen ni jednom drugom imenovanom tijelu.

3.2. U sklopu sistema kvaliteta, svaki lift se pregleda i sprovode se prikladna ispitivanja, kao što je utvrđeno harmonizovanim standardima ili ista ispitivanja, kako bi se obezb jedila njegova usaglašenost sa primjenjivim bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima, utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika. Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio instalater sistemski se i uredno dokumentuju u obliku pisanih mjera, procedura i uputstava. Dokumentacija o sistemu kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa. Posebno sadrži odgovarajući opis:

- a) ciljeva kvaliteta;
- b) organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja uprave u odnosu na kvalitet proizvoda;
- c) pregleda i ispitivanja koji će se obavljati pr je stavljanja na tržište i u upotrebu, uključujući najmanje ispitivanja određena u tački 3.3. Priloga 5 ovog pravilnika;
- d) načina praćenja ef kasnog funkcionisanja sistema kvaliteta;
- e) zapise o kvalitetu, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj osposob jenosti zaposlenih.

3.3. Imenovano tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta kako bi utvrdilo da li ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2. ovog priloga i pretpostavlja usaglašenost sa tim zahtjevima u odnosu na elemente sistema kvaliteta, koji su u skladu sa odgovarajućim specifikac jama harmonizovanog standarda. Najmanje jedan član ocjenjivačkog tima treba da ima iskustvo ocjenjivanja tehnologije lifta o kome se radi i upoznat je sa zdravstvenim i bezbjednosnim uslovima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika. Ocjenjivanje uključuje obilazak radnih prostora instalatera i obilazak mjesta ugradnje. Instalater se obavještava o

odluci. Obavještenje sadrži zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Instalater se obavezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta kao i da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i efikasan.

3.4.1. Instalater obavještava imenovano tijelo koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj planiranoj izmjeni.

3.4.2. Imenovano tijelo ocjenjuje predložene izmjene i odlučuje da li će promijenjeni sistem kvaliteta proizvoda nastaviti da ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2. ovog priloga ili je potrebno novo ocjenjivanje. Imenovano tijelo obavještava instalatera ili, prema potrebi, njegovog ovlaštenog zastupnika. Obavještenje treba da ima zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni. Imenovano tijelo stavlja ili dozvoljava stavljanje svog identifikacionog broja pored znaka CE, u skladu sa čl. 19 i 20 ovog pravilnika.

4. Nadzor pod odgovornošću imenovanog tijela

4.1. Svrha nadzora je da utvrdi da li je instalater u potpunosti ispunio obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2. Instalater lifta dozvoljava imenovanom tijelu da radi ocjenjivanja, ima pristup objektima u kojima se obavlja ugradnja, provjere i ispitivanja i da mu dostavlja sva potrebna obavještenja, a posebno:

- a) dokumentaciju sistema kvaliteta;
- b) tehničku dokumentaciju i
- c) zapise o kvalitetu, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenih itd.

4.3. Imenovano tijelo sprovodi nadzorne provjere, kako bi obezbijedilo da instalater održava i primjenjuje sistem kvaliteta i instalateru podnosi izvještaj o ocjenjivanju.

4.4. Imenovano tijelo može doći u nenajavljeni obilazak mjesta na kojima se obavlja ugradnja lifta. Prilikom takvih obilazaka, imenovano tijelo prema potrebi, može sprovesti ili dati u sprovođenje ispitivanja, sa ciljem provjere adekvatne primjene sistema kvaliteta i lifta; Imenovano tijelo instalateru dostavlja izvještaje o posjeti, a ako su sprovedena ispitivanja i izvještaj o ispitivanjima.

5. Arhiviranje

Instalater lifta čuva nacionalnim tijelima, deset godina nakon što je poslednji lift stavljen na tržište, na raspolaganje:

- a) dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke c;
- b) tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke d;
- c) podatke o promjenama iz tačke 3.4.1.;
- d) odluke i izvještaje prijavljenih tijela navedenih u drugom stavu tačke 3.4.2. i u tač. 4.3. i 4.4. ovog priloga.

6. Obavještavanje

Svako imenovano tijelo obavještava nacionalni organ koji sprovodi prijavljivanje o izdatim ili povučenim odlukama o odobrenju sistema kvaliteta i povremeno ili na zahtjev, tom tijelu dostavlja listu odbijenih, suspendovanih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju. Svako imenovano tijelo obavještava druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sistema kvaliteta koje je odbilo, suspendovalo ili povuklo i na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo. Imenovano tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdate odluke (izdatih odluka) o

odobrenju sistema kvaliteta.

7. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

7.1. Instalater stavlja znak CE u kabinu svakog lifta koje zadovoljava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve iz ovog pravilnika, a pod odgovornošću imenovanog tijela iz tačke 3.1. ovog priloga, njegov identifikacioni broj uz znak CE u kabini svakog lifta.

7.2. Instalater sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki lift i čuva primjerak deklaracije o usaglašenosti na raspolaganje nacionalnom organu deset godina nakon stavljanja lifta na tržište. Primjerak deklaracije o usaglašenosti na zahtjev, se stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima.

8. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze instalatera navedene u tač. 3.1., 3.4.1., 5 i 7 ovog priloga može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašćeni zastupnik, ako su navedene u ovlašćenju.

USAGLAŠENOST PO OSNOVU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETA I ISPITIVANJA PROJEKTOG RJEŠENJA ZA LIFTOVE

(modul H1)

1. Postupak ocjenjivanja usaglašenosti

Usaglašenost na osnovu potpunog osiguranja kvaliteta i ispitivanja projektnog rješenja za liftove je postupak ocjenjivanja usaglašenosti, kada prijavljeno tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta instalatera i prema potrebi, projektno rješenje lifta, kako bi obezbijedilo da liftovi zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika.

2. Instalater

Instalater primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za rješenje, proizvodnju, sastavljanje, ugradnju, završnu provjeru i ispitivanje lifta, kao što je utvrđeno u tački 3 i nad njim sprovodi nadzor, kako je navedeno u tački 4. ovog priloga. Primjerenost tehničkog rješenja lifta se ispituje u skladu sa tačkom 3.3. ovog priloga.

3. Sistem kvaliteta

3.1. Instalater podnosi zahtjev za ocjenjivanje svog sistema kvaliteta jednom imenovanom tijelu po svom izboru.

Zahtjev treba da sadrži:

- a) naziv i adresu proizvođača, naziv i adresu ovlašćenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev;
- b) sva relevantna obavještenja o liftovima koji će se ugrađivati, posebno obavještenja koja omogućavaju razumijevanje odnosa između konstrukcije i rada lifta;
- c) dokumentaciju sistema kvaliteta;
- d) tehničku dokumentaciju opisanu u tački 3 dijelu B Priloga 4 ovog pravilnika;
- e) pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnešen ni jednom drugom imenovanom tijelu.

3.2. Sistem kvaliteta obezbjeđuje usaglašenost lifta sa bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika. Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio instalater sistemski se i uredno dokumentuju, u obliku pisanih mjera, postupaka i uputstava. Dokumentacija sistema kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa. Sistem kvaliteta posebno sadrži odgovarajući opis:

- a) ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja uprave u odnosu na konstrukciju i kvalitet proizvoda;
- b) specifikacije tehničkog rješenja, uključujući standarde koji će se primijeniti i ako se harmonizovani standardi neće u potpunosti primijeniti, način, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, kojim će se garantovati ispunjavanje primjenjivih bitnih zdravstvenih i bezbjednosnih zahtjeva, utvrđenih u Prilogu 1 ovog pravilnika;
- c) tehnika kontrole konstrukcije i provjere konstrukcije, postupaka i sistemskih aktivnosti koje će se koristiti kod konstrukcije lifta;
- d) pregleda i ispitivanja koji će se sprovoditi pri kom prihvatanja zaliha materijala, komponenti i podsklopova;
- e) tehnika sastavljanja, ugradnje, kontrole kvaliteta i osiguranja kvaliteta, postupaka i sistemskih aktivnosti koje će se koristiti,
- f) pregleda i ispitivanja koji će se sprovoditi prije (inspekcije uslova ugradnje: vozno okno,

- radni prostor itd.), u toku i nakon ugradnje (uključujući najmanje ispitivanja propisana u tački 3.3. Priloga 5 ovog pravilnika);
- g) zapisa o kvalitetu, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj osposobjenosti uključenih zaposlenih;
- h) načine sistemskog praćenja postizanja zahtijevanog kvaliteta projektovanja i proizvoda i efikasnosti sistema kvaliteta.

3.3. Ispitivanje rješenja

3.3.1. Ako rješenje u potpunosti ne zadovoljava harmonizovane standard imenovano tijelo provjerava usklađenost rješenja sa bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika i ako ona postoji, izdaje instalateru lifta potvrdu o ispitivanju rješenja, navodeći ograničenja važenja potvrde i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog rješenja.

3.3.2. Ako rješenje ne ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika, imenovano tijelo ne izdaje potvrdu o ispitivanju rješenja i o tome obavještava instalatera i detaljno navodi razloge odbijanja. Imenovano tijelo upoznato je sa svim promjenama opšte poznatih dostignuća koja ukazuju na mogućnost da odobreno rješenje više ne ispunjava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika i odlučuje da li takve promjene zahtijevaju da ju istragu. U tom slučaju imenovano tijelo obavještava instalatera.

3.3.3. Instalater obavještava imenovano tijelo koje je izdalo potvrdu o ispitivanju rješenja o svim izmjenama odobrenog rješenja koje mogu uticati na usaglašenost sa bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu 1 ovog pravilnika ili na uslove za važenje potvrde. Za takve izmjene potrebno je dodatno odobrenje imenovanog tijela koje je izdalo potvrdu o ispitivanju rješenja u obliku dodatka izvornoj potvrdi o ispitivanju rješenja.

3.3.4. Svako imenovano tijelo obavještava organ koji sprovodi javno proučavanje o potvrdi o ispitivanju rješenja i/ili svim njenim izdatim ili povučenim dodacima i povremeno ili na zahtjev, tom tijelu dostavlja popis odbijenih, suspendovanih ili na drugi način ograničenih potvrda o ispitivanju rješenja i/ili njenih dodataka. Svako imenovano tijelo obavještava druga prijavljena tijela u potvrdi o ispitivanju rješenja i/ili svim njenim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendovalo ili na neki drugi način ograničilo, a na zahtjev ih obavještava o izdatim potvrdama i/ili njihovim dodacima. Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrde o ispitivanju rješenja i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate pregleda koje je obavilo imenovano tijelo.

3.3.5. Primjerak potvrde o ispitivanju rješenja, njene priloge i dodatke, zajedno sa tehničkom dokumentacijom, instalater čuva na raspolaganju nacionalnim tijelima deset godina nakon što je lift stavljen na tržište.

3.4. Ocjena sistema kvaliteta

Imenovano tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta da bi utvrdilo da li ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2. ovog priloga, pretpostavlja usaglašenost sa tim zahtjevima u odnosu na elemente sistema kvaliteta koji su u skladu sa odgovarajućim specifikacijama harmonizovanog standarda. Najmanje jedan član ocjenjivačkog tima treba da ima iskustvo ocjenjivanja tehnologije lifta o kojoj je riječ i biti upoznat sa zdravstvenim i bezbjednosnim uslovima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika. Ocjenjivanje uključuje obilazak radnih prostora instalatera radi ocjenjivanja i obilazak mjesta ugradnje lifta. Ocjenjivački tim pregleda tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke d ovog priloga, kako bi potvrdio sposobnost instalatera da prepozna primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve

utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika i kako bi izvršio neophodne preglede za obezbjeđivanje usaglašenosti lifta sa tim zahtjevima. Ocjenjivački tim o odluci obavještava instalatera i, prema potrebi, njegovog ovlaštenog zastupnika. Obavještenje treba da ima zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.5. Instalater se obavezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i efikasan.

Instalater obavještava imenovano tijelo koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj planiranoj izmjeni sistema. Imenovano tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje da li će promijenjeni sistem kvaliteta moći da nastavi da ispunjava uslove iz tačke 3.2. ovog priloga ili je potrebno novo ocjenjivanje. Imenovano tijelo o odluci obavještava instalatera ili prema potrebi, njegovog ovlaštenog zastupnika. Obavještenje treba da ima zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

Imenovano tijelo stavlja ili dozvoljava stavljanje svog identifikacionog broja pored znaka CE, u skladu sa čl. 19 i 20 ovog pravilnika.

4. Nadzor pod odgovornošću imenovanog tijela

4.1. Svrha nadzora je u potpunosti utvrđivanje ispunjavanja obaveza instalatera koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2. Instalater radi pregleda, omogućava pristup imenovanom tijelu objektima za projektovanje, proizvodnju, sastavljanje, ugrađivanje, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pri tom daje sve potrebne informacije, a posebno:

- a) dokumentaciju sistema kvaliteta;
- b) zapise o kvalitetu iz dijela sistema kvaliteta koji se odnosi na projektovanje, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja; i
- c) zapise o kvalitetu iz dijela sistema kvaliteta koji se odnosi na prihvatljivost nabavke i ugradnje, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i umjeravanju, izvještaji o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenih.

4.3. Imenovano tijelo sprovodi nadzorne provjere kako bi obezbjedilo da instalater održava i primjenjuje sistem kvaliteta i instalateru dostavlja izvještaj o ocjenjivanju.

4.4. Imenovano tijelo može doći u nenajavljeni obilazak radnih prostora instalatera ili mjesta ugradnje lifta. Prilikom takvih obilazaka, imenovano tijelo prema potrebi, može sprovesti ili dati u sprovođenje ispitivanja, sa ciljem provjere propisane primjene sistema kvaliteta. Instalateru uručuje izvještaj o obilasku, a ako je sprovedeno ispitivanje i izvještaj o ispitivanju.

5. Arhiviranje

Instalater lifta čuva, deset godina nakon što je poslednji lift stavljen na tržište, i daje na raspolaganje nacionalnom organu koji sprovodi prijavljivanje:

- a) dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke c;
- b) tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke d;
- c) podatke o promjenama iz drugog stava tačke 3.5.;
- d) odluke i izvještaje prijavljenih tijela navedenih u tački 3.5. četvrtom stavu i u tač. 4.3. i 4.4. ovog priloga.

6. Obavještavanje

Svako imenovano tijelo obavještava nacionalni organ koji sprovodi prijavljivanje o izdatim ili

povučenim odlukama o odobrenju potpunog sistema kvaliteta i povremeno ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis odbijenih, suspendovanih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju. Svako imenovano tijelo obavještava druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sistema kvaliteta koje je odbilo, suspendovalo ili povuklo i na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo. Pr objavljeno tijelo čuva primjerak izdate odluke o odobrenju, njene priloge i dodatke kao i tehničku dokumentaciju 15 godina od dana izdavanja. Imenovano tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdate odluke (izdatih odluka) o odobrenju sistema kvaliteta.

7. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

7.1. Instalater stavlja znak CE u kabinu svakog lifta koja zadovoljava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve iz ovog pravilnika i pod odgovornošću imenovanog tijela iz tačke 3.1. ovog priloga, njegov identifikacioni broj uz znak CE u kabini svakog lifta.

7.2. Instalater sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki lift i čuva primjerak deklaracije o usaglašenosti na raspolaganje nacionalnim tijelima deset godina nakon stavljanja lifta na tržište. Primjerak deklaracije o usaglašenosti na zahtjev, se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

8. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze instalatera navedene u tač. 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5 i 7 ovog pravilnika može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašćeni zastupnik, ako su navedene u ovlašćenju.

USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU OSIGURANJA KVALITETA PROIZVODNJE ZA LIFTOVE (modul D)

1. Postupak ocjenjivanja usaglašenosti

Usaglašenost sa tipom na osnovu osiguranja kvaliteta proizvodnje za liftove, je dio postupka ocjenjivanja usaglašenosti, kada prijavljeno tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta proizvoda instalatera, da bi se obezbjedilo da su ugrađeni liftovi usaglašeni sa odobrenim tipom, opisanim u sertifikatu o pregledu tipa ili sa liftom koji je dizajniran i proizveden primjenjujući sistem kvaliteta odobren u skladu sa Prilogom 11 i da zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika.

2. Instalater

Instalater primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za izradu, sastavljanje, ugradnju, završnu provjeru i ispitivanje lifta kao što je utvrđeno tačkom 3 i nad njim sprovodi nadzor kako je navedeno u tački 4 ovog priloga.

3. Sistem kvaliteta

3.1. Instalater podnosi zahtjev za ocjenjivanje svog sistema kvaliteta jednom imenovanom tijelu po svom izboru.

Zahtjev treba da sadrži:

- a) naziv i adresu proizvođača, naziv i adresu ovlašćenog zastupnika, ako je on podnio zahtjev;
- b) sve relevantne podatke o liftovima koji će se ugrađivati;
- c) dokumentaciju sistema kvaliteta;
- d) tehničku dokumentaciju liftova koji će se ugraditi i
- e) pisanu izjavu kojom izjavjuje da isti zahtjev nije podnešen ni jednom drugom imenovanom tijelu.

3.2. Sistem kvaliteta obezbjeđuje da liftovi zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve utvrđene u Prilogu 1 ovog pravilnika. Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio instalater sistemski se i uredno dokumentuju u obliku pisanih mjera, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa. Posebno sadrži i odgovarajući opis:

- a) ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja uprave u odnosu na kvalitet proizvoda;
- b) tehnika proizvodnje, kontrole i osiguranja kvaliteta, postupaka i sistemskih aktivnosti koje će se primjenjivati;
- c) pregleda i ispitivanja koji će se sprovoditi prije, tokom i nakon ugradnje;
- d) zapisa o kvalitetu, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenih i
- e) nadzornih mjera za postizanje traženog kvaliteta proizvoda i efikasnog djelovanja sistema kvaliteta.

3.3. Imenovano tijelo ocjenjuje sistem kvaliteta kako bi utvrdilo da li zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.2. ovog priloga. Pr javljeno tijelo pretpostavlja usaglašenost sa tim zahtjevima u odnosu na elemente sistema kvaliteta koji su u skladu sa odgovarajućim specifikacijama harmonizovanog standarda. Najmanje jedan član ocjenjivačkog tima treba da ima iskustvo ocjenjivanja tehnologije lifta o kojoj je riječ i biti upoznat sa bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima utvrđenima u

Prilogu 1 ovog pravilnika. Ocjenjivanje uključuje obilazak radnih prostora instalatera radi ocjenjivanja i obilazak mjesta ugradnje lifta. Instalater se obavještava o odluci. Obavještenje treba da sadrži zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Instalater se obavezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da će se starati da ostane odgovarajući i efikasan.

3.4.1. Instalater obavještava imenovano tijelo koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj planiranoj izmjeni sistema.

3.4.2. Imenovano tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje da li će promijenjeni sistem kvaliteta nastaviti da ispunjava zahtjeve iz tačke 3.2. ovog priloga ili je potrebno novo ocjenjivanje. Pr javljeno tijelo odlukom obavještava instalatera ili, prema potrebi, njegovog ovlašćenog zastupnika. Obavještenje treba da sadrži zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni. Imenovano tijelo stavlja ili dozvoljava da se stavi svoj identifikacioni broj pored znaka CE u skladu sa čl. 19 i 20 ovog pravilnika.

4. Nadzor pod odgovornošću imenovanog tijela

4.1. Svrha nadzora je u potpunosti utvrđivanje ispunjavanja obaveza instalatera, koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2. Instalater radi provjere, imenovanom tijelu omogućava pristup objektima za proizvodnju, sastavljanje, ugradnju, provjeru,

ispitivanje i skladištenje i pri tome treba da obezbijedi sve potrebne informacije, a posebno: a) dokumentaciju sistema kvaliteta;

b) tehničku dokumentaciju; i

c) zapise o kvalitetu, kao što su izvještaji o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvještaji o stručnoj osposobjenosti uključenih zaposlenih.

4.3. Imenovano tijelo sprovodi nadzorna ocjenjivanja kako bi obezbijedilo da instalater održava i primjenjuje sistem kvaliteta i instalateru dostavlja izvještaj o ocjenjivanju.

4.4. Imenovano tijelo može nenajavljeno obići instalatera lifta. Prilikom takvih obilazaka imenovano tijelo, prema potrebi, može sprovesti ili dati da se sprovedu ispitivanja, radi provjere propisanog funkcionisanja sistema kvaliteta. Imenovano tijelo instalateru dostavlja izvještaj o ocjenjivanju, a ako su sprovedena ispitivanja i izvještaj o ispitivanjima.

5. Arhiviranje

Instalater deset godina nakon što je lift stavljen na tržište, čuva:

(a) dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke c;

(b) tehničku dokumentaciju iz tačke 3.1. podtačke d;

(c) podatke o promjenama iz tačke 3.4.1.;

(d) odluke i izvještaje prijavljenih tijela navedeni u tački 3.4.2. drugom stavu i u tač. 4.3. i 4.4. ovog priloga.

6. Obavještavanje

Svako imenovano tijelo obavještava nacionalni organ koji sprovodi prijavljivanje o izdatim ili povučenim odobrenjima sistema kvaliteta proizvodnje, a povremeno ili na zahtjev, tom tijelu dostavlja popis odbijenih, suspendovanih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako imenovano tijelo obavještava druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sistema kvaliteta koje je odbilo, suspendovalo ili povuklo i na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo. Imenovano tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdate odluke (izdatih odluka) o odobrenju sistema kvaliteta.

7. Znak CE i deklaracija o usaglašenosti

7.1. Instalater stavlja znak CE u kabinu svakog lifta koje zadovoljava bitne zdravstvene i bezbjednosne zahtjeve iz ovog pravilnika i pod odgovornošću imenovanog tijela iz tačke 3.1. ovog priloga, njegov identifikacioni broj uz znak CE u kabini svakog lifta.

7.2. Instalater sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki lift i čuva primjerak deklaracije o usaglašenosti na raspolaganje nacionalnim tijelima deset godina nakon stavljanja lifta na tržište. Primjerak deklaracije o usaglašenosti na zahtjev, se stavlja na raspolaganje nadležnim organima.

8. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze instalatera navedene u tač. 3.1., 3.4.1., 5 i 7 ovog priloga, može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašćeni zastupnik ako su navedene u ovlašćenju.